

FK "ARSENAL", Tivat

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSISKIH ISKAZA ZA GODINU ZAVRŠENU

31. DECEMBRA 2025.GODINE

SFAI Montenegro d.o.o.
VII omladinske bb.
81000 Podgorica
Crna Gora
Telephone +382 (69) 318 918

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

FK "ARSENAL", Tivat

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI
FINANSIJSKIH ISKAZA ZA 2025. GODINU**

FK "ARSENAL", Tivat

FINANSIJSKI ISKAZI ZA 2025. GODINU

„SFAI Montenegro“ doo, Podgorica

Ova izjava se daje u vezi sa revizijom finansijskih iskaza FK "ARSENAL", Tivat i na dan 31.12.2025. godine za svrhe izražavanja mišljenja o tome da li finansijski iskazi realno i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje FK "ARSENAL", Tivat na dan 31. decembra 2025. godine, rezultate poslovanja i novčane tokove za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima / Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i propisima Crne Gore.

Prihvatamo našu odgovornost za istinit i objektivan prikaz finansijskih iskaza u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i računovodstvenim propisima Crne Gore.

Prema našem najboljem znanju i uvjerenju, ovim potvrđujemo sledeće:

1. Rukovodstvo i lica koja imaju značajnu ulogu u internom sistemu kontrole ili lica koja mogu imati materijalno značajan uticaj na računovodstvene iskaze nijesu bila uključena u nezakonite radnje.
2. Stavili smo vam na raspolaganje sve poslovne knjige i potkrepljujuću dokumentaciju i sve zapisnike sa sjednica Organa upravljanja i rukovođenja za kalendarsku 2025. godinu i period do završetka revizije.
3. Potvrđujemo sveobuhvatnost informacija datih u pogledu identifikovanja povezanih subjekata.
4. U finansijskom iskazima nema materijalno značajnih pogrešnih iskazivanja ili propusta.
5. Društvo je postupalo u skladu sa svim aspektima odredbi ugovora koji bi, u slučaju nepridržavanja, mogli imati materijalno značajne efekte na finansijske iskaze. Nije bilo neusklađenosti sa zahtjevima zakonodavnih i izvršnih organa koji bi, u slučaju nepoštovanja, mogle imati materijalno značajne efekte na finansijske izvještaje.
6. Prikazali smo sve nastale, kao i potencijalne obaveze.
7. Nemamo planove niti namjere koje bi mogle da materijalno značajno izmijene knjigovodstvenu vrijednost ili klasifikaciju sredstava i obaveza prikazanih u finansijskim iskazima.
8. Ne planiramo da napustimo sadašnju osnovnu djelatnost.
9. Društvo ima nesporno vlasništvo nad imovinom koja je prikazana u finansijskim iskazima i nema zaloga niti drugih tereta nad bilo kojim sredstvima Društva.
10. Nije bilo događaja nakon datuma bilansa stanja koji bi zahtijevali korekcije ili objelodanjivanja u finansijskim iskazima ili u napomenama uz njih.

U ime rukovodstva Društva,

Dejan Kandić

Predsjednik Kluba

31. mart 2026.godine

SFAI Montenegro d.o.o.
VII omladinske bb.
81000 Podgorica
Crna Gora
Telephone +382 (69) 318 918

FK "ARSENAL", Tivat

ORGANIMA UPRAVLJANJA DRUŠTVA
FK "ARSENAL", Tivat

Izveštaj o reviziji finansijskih iskaza

Mišljenje

Obavili smo reviziju finansijskih iskaza FK "ARSENAL", Tivat (u daljem tekstu "Društvo"), koji obuhvataju iskaz o finansijskoj poziciji (bilans stanja) na dan 31. decembra 2025. godine i odgovarajući iskaz o ukupnom rezultatu (bilans uspjeha), bilans novčanih tokova, te napomene uz finansijske iskaze od broja 2 do 6 (dostavljene u excel formatu) koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, finansijski iskazi prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2025. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i bilanse novčanih tokova za godinu koja se završava na taj dan, u skladu računovodstvenim propisima Crne Gore, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i računovodstvenim politikama objelodanjenim u Napomenama uz finansijske iskaze od broja 2 do 6 (dostavljene u excel formatu).

Osnova za mišljenje

Reviziju smo obavili u skladu sa Zakonom o reviziji Crne Gore i Međunarodnim standardima revizije (ISA). Naša odgovornost prema tim standardima detaljnije je opisana u paragrafu Odgovornost revizora za reviziju finansijskih iskaza. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa Etičkim kodeksom za profesionalne računovode Odbora za Međunarodne etičke standarde za računovode (IESBA Kodeks) i etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih iskaza u Crnoj Gori, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje.

Ključna pitanja revizije

Ključna pitanja revizije su ona pitanja koja su, prema našoj stručnoj procjeni, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih iskaza Društva za tekući period. Utvrdili smo da nema ključnih pitanja revizije koja treba da se saopšte u našem izvještaju.

Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske iskaze

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih iskaza u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore zasnovanim na Zakonu o računovodstvu (Sl.list Crne Gore br.52/16), kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih iskaza koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne prikaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih iskaza, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, obelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namjerava da likvidira Društvo ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Lica ovlaštena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja Društva.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih iskaza

Naš cilj je da obezbjedimo razumno uvjeravanje o tome da finansijski iskazi, uzeti kao cjelina, ne sadrže materijalno značajne pogrešne prikaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške, kao i da izdamo revizorski izvještaj koji sadrži naše mišljenje. Razumno uvjeravanje predstavlja visok nivo uvjeravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti materijalno pogrešne prikaze kada oni postoje. Pogrešni prikazi mogu da nastanu usled kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika kojese donosena osnovu ovih finansijskih iskaza.

Kao dio revizije u skladu sa MSR standardima, mi primenjujemo profesionalno prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takode:


- Identifikujemo i procenjujemo rizike od materijalno značajnih pogrešnih prikaza u finansijskim iskazima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške, osmišljavamo i obavljamo revizijske postupke koji su adekvatni za tu vrstu rizika i prikupljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i odgovarajući da obezbjede osnovu za izražavanje našeg mišljenja. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni prikazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći od rizika koji je rezultat greške, jer kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilaženje interne kontrole;
- Stičemo razumevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole Društva;
- Procenjujemo adekvatnost primjenjenih računovodstvenih politika, kao i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo;
- Zaključujemo o prikladnosti primjene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji materijalna neizvesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvesnost, dužni smo da u svom izveštaju skrenemo pažnju na povezana objelodanjivanja u finansijskim iskazima ili, ako takva objelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izveštaja revizora.

Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posledicu da imaju da Društvo prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.

- Ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaje finansijskih iskaza, uključujući objelodanjivanja, kao i da li su u finansijskim iskazima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.

Mi komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje, u vezi sa, između ostalog, planiranim obimom i vremenskim rasporedom revizije i značajnim revizijskim nalazima, uključujući i sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije.

Takođe, dostavljamo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zahtjevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavjestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koja može razumno da se pretpostavi da utiču na našu nezavisnost, i gde je to moguće, o povezanim mjerama zaštite.



Goran B. Strahinja
Ovlašćeni revizor
SFAI Montenegro d.o.o. Podgorica

Podgorica, 20. maj 2026.godine

FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE*Bulevar Veljka Vlahovica bb, Podgorica**- Odjeljenju za licenciranje***Predmet: Izjava o nezavisnosti i ispunjavanju uslova**

Poštovani,

Za potrebe procesa UEFA licenciranja za takmičarsku sezonu 2026/2027 smo vršili reviziju finansijskih izvještaja i druge zahtijevane postupke FK "ARSENAL".

Shodno tome, pod punom odgovornošću izjavljujemo da:

- posjedujemo dozvolu/licencu za obavljanje poslova revizije u skladu sa odredbama Zakona o reviziji ("Sl. list CG" broj 001/17). U prilogu je dostavljena kopija dozvole/licence.
- u skladu sa članom 23. Zakona o reviziji posjedujemo Polisu osiguranja od odgovorosti za štetu koju bi svojim radom eventualno mogli nanijeti licu/ima za koje vršimo reviziju i druge procedure. U prilogu je dostavljena kopija Polise osiguranja.
- u skladu sa članom 9 Zakona o reviziji nije postojalo ograničenje obavljanja revizije i sprovođenja drugih revizorskih postupak, tj. angažovani revizor nije:
 - u kojem je akcionar, član, osnivač ili ima udio ili ima značajan finansijski uticaj kod subjekta revizije ili ima značajan interes u povezanom pravnom licu subjekta revizije;
 - u kojem je direktor, odnosno član organa upravljanja ili nadzora, prokurist i punomoćnik subjekta revizije ili pravnog lica koje posjeduje značajan interes u povezanom pravnom licu subjekta revizije;
 - u kojem je direktor, odnosno član organa upravljanja ili nadzora ili prokurist njegov krvni srodnik u pravoj liniji, krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva i supružnik;
 - u kojem je obavljao računovodstvene poslove ili pružao dodatne usluge;
 - imao ograničenja po drugim slučajevima utvrđenim Kodeksom etike za profesionalne računovođe.
- smo prilikom sprovođenja revizorskih i drugih procedura u potpunosti postupali u skladu sa Kodeksom etike za profesionalne računovođe, kako predviđa član 8 Zakona o reviziji.
- smo prilikom našeg rada primjenjivali sva načela profesionalne etike, nezavisnosti i objektivnosti kako je propisano članom 8 Zakona o reviziji.

Srdačan pozdrav,



Goran B. Strahin
Ovlašteni revizor
SFAI Montenegro d.o.o. Podgorica

Podgorica, 20. maj 2026.godine

IZVJEŠTAJ O NALAZIMA ČINJENIČNOG STANJA VEZANO ZA OBAVEZE PO OSNOVU TRANSFERA IGRAČA

Dostavljeno:

- Fudbalskom savezu Crne Gore (u daljem tekstu: FSCG)
- Fudbalskom klubu: FK "ARSENAL" Tivat

U skladu sa zahtjevima FSCG Pravilnika o licenciranju klubova za takmičenja u organizaciji UEFA (u daljem tekstu: FSCG Pravilnik) i Priručnika za primjenu finansijskih kriterijuma (u daljem tekstu: FSCG Priručnik), angažovani smo od strane FK "ARSENAL", prema ugovoru o reviziji od 24. februar 2025.godine, da obavimo određene postupke u vezi sa priloženom Tabelom obaveza po osnovu transfera igrača na dan 28. februar 2026. godine.

Tabela obaveza po osnovu transfera igrača je odgovornost kluba, i potvrđuje je Dejan Kandić.

Naš angažman je obavljen u skladu sa Međunarodnim standardom za povezane usluge (ISRS 4400) primjenjivim na angažmane za obavljanje ugovorenih postupaka. Naš angažman i izvještaj po tom osnovu je namijenjen jedino za potrebe FK "ARSENAL" i FSCG kao davaoca licence a u vezi sa postupkom licenciranja kluba za takmičenja u organizaciji UEFA za sezonu 2026/2027 u skladu sa FSCG Pravilnikom i Priručnikom.

Naš izvještaj je namijenjen da ispuni ugovorene postupke i stoga se naš izvještaj ne može smatrati pogodnim za korišćenje za bilo koje druge svrhe, izuzev navedenih.

Naš angažman obuhvatao je sljedeće postupke:

- 1) Pribavljanje tabele transfera i odgovarajuće potkrepljujuću dokumentaciju koje je dostavio podnosilac zahtjeva za licencu u vezi sa obavezama iz transfera sa stanjem na dan 28. februar 2026. godine koje treba da budu izmirene do 31. mart 2026.;
- 2) Sprovođenje neophodnih koraka (uključujući određivanje veličine uzorka) za ocjenu kompletnosti i tačnosti odgovarajućih salda i formiranje zaključka u vezi sa svakom od sprovedenih procedura i usklađivanje obaveza prema tabeli transfera sa potkrepljujućim računovodstvenim evidencijama;
- 3) Provjeravanje kompletnosti stanja dospjelih neizmirenih obaveza koje je prijavio FK "ARSENAL" za licencu na dan 28. februara i provjeru da li je tabela transfera potpuna, tačna i u skladu sa propisima;
- 4) Provjeravanje izmirenja svih dospjelih neizmirenih obaveza između 28. februara i 31. marta;

- 5) Identifikovanje svih dospjelih neizmirenih obaveza po osnovu transfera na dan 31. marta;
- 6) Provjeru odloženih, osporenih i uslovnih iznosa kako je definisano u Dijelu III FSCG Priručnika;
- 7) Druge potrebne procedure u skladu sa zahtjevima FSCG Pravilnika i Priručnika.

Nalazi

Isključivo na osnovu angažmana gore navedenog, izveštavamo o našim nalazima, kako slijedi:

Uvidom u dokumentaciju obaveza prema drugim klubovima, uočeno je da postoje nedospjele obaveze po osnovu transfera igrača, a koje se su definisane Sporazumom o izmirenju obaveza po osnovu naknade za osposobljavanje i razvoj fudbalera potpisanim sa OFK Grbalj. Sporazum se odnosi po osnovu transfera dva igrača (Ivan Božinović i Luka Petković) u ukupnom iznosu od EUR 15.802.

Svi proknjiženi iznosi po osnovu transfera igrača koji se duguju fudbalskim klubovima, a koji dospijevaju za isplatu do 28. februar 2026. godine, prema računovodstvenoj evidenciji FK "ARSENAL" vođenoj od tog datuma, u potpunosti su isplaćeni do 31. mart 2026. godine.

Naš angažman je bio ograničen na postupke definisane gore, i nije bio usmjeren na otkrivanje grešaka ili netačnih tvrdnji, za koje smatramo da nijesu od materijalnog značaja. Postupci koje smo izvršili ne čine reviziju obavljenju u skladu sa Međunarodnim revizorskim standardima ili pregled obavljen u skladu sa Međunarodnim standardima angažovanja na pregledu finansijskih izvještaja. Naš izvještaj je isključivo namijenjen za svrhu navedenu u uvodnom dijelu ovog izvještaja i nije namijenjen za druge svrhe niti za distribuiranje drugim stranama. Ovaj izvještaj se odnosi samo na Tabelu obaveza po osnovu transfera igrača i ne obuhvata bilo kakav finansijski izvještaj FK "ARSENAL", uzet u cjelini.



Goran B. Stranin
Ovlašćeni revizor
SFAI Montenegro d.o.o. Podgorica

Podgorica, 20. maj 2026. godine

IZVJEŠTAJ O NALAZIMA ČINJENICNOG STANJA VEZANO ZA OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIMA

Dostavljeno:

- Fudbalskom klubu: FK "ARSENAL"
- Fudbalskom savezu Crne Gore (u daljem tekstu: FSCG)

U skladu sa zahtjevima FSCG Pravilnika o licenciranju klubova za takmičenja u organizaciji UEFA (u daljem tekstu: FSCG Pravilnik) i Priručnika za primjenu finansijskih kriterijuma (u daljem tekstu: FSCG Priručnik), angažovani smo od strane FK "ARSENAL", prema ugovoru o reviziji od 24. februar 2025.godine, da obavimo određene postupke u vezi sa priloženom Tabelom zaposlenih na dan 28. februar 2026. godine.

Tabela zaposlenih je odgovornost kluba, i potvrđuje je Dejan Kandić.

Naš angažman je obavljen u skladu sa Međunarodnim standardom za povezane usluge (ISRS 4400) primjenjivim na angažmane za obavljanje ugovorenih postupaka. Naš angažman i izvještaj po tom osnovu je namijenjen jedino za potrebe FK "ARSENAL" i FSCG kao davaoca licence a u vezi sa postupkom licenciranja kluba za takmičenja u organizaciji UEFA za sezonu 2026/2027 u skladu sa FSCG Pravilnikom i Priručnikom. Naš izvještaj je namijenjen da ispuni ugovorene postupke i stoga se naš izvještaj ne može smatrati pogodnim za korišćenje za bilo koje druge svrhe, izuzev navedenih.

Naš angažman obuhvatao je sljedece postupke:

- 1) Pribavljanje tabele zaposlenih i odgovarajuće potkrepljujuću dokumentaciju koje je dostavio fudbalski klub za licencu u vezi sa obavezama prema zaposlenima na dan 28. februar 2026. godine koje treba da budu izmirene do 31. mart 2026. godine;
- 2) Sprovođenje neophodnih koraka (uključujući određivanje veličine uzorka) za ocjenu kompletnosti i tačnosti odgovarajućih salda i formiranje zaključka u vezi sa svakom od sprovedenih procedura i usklađivanje podataka u tabeli zaposlenih sa potkrepljujućim računovodstvenim evidencijama;
- 3) Provjeravanje kompletnosti stanja dospjelih neizmirenih obaveza koje je prijavio fudbalski klub za licencu na dan 28. februara i provjeru da li je tabela zaposlenih potpuna, tačna i u skladu sa propisima;
- 4) Provjeravanje izmirenja svih dospjelih neizmirenih obaveza između 28. februara i 31. marta;
- 5) Identifikovanje svih dospjelih neizmirenih obaveza prema zaposlenima na dan 31. marta;
- 6) Provjeru odloženih i spornih iznosa kako je definisano u Dijelu III FSCG Priručnika;
- 7) Druge potrebne procedure u skladu sa zahtjevima FSCG Pravilnika i Priručnika.


Nalazi

Isključivo na osnovu angažmana gore navedenog, izveštavamo o našim nalazima, kako slijedi:

Svi proknjiženi iznosi obaveza prema zaposlenima sa stanjem na dan 28. februar 2026. godine su, prema računovodstvenim evidencijama kluba, plaćeni u cjelosti sa danom 31. mart 2026.godine.

Naš angažman je bio ograničen na postupke definisane gore, i nije bio usmjeren na otkrivanje grešaka ili netačnih tvrdnji, za koje smatramo da nijesu od materijalnog značaja. Postupci koje smo izvršili ne čine reviziju obavljenju u skladu sa Međunarodnim revizorskim standardima ili pregled obavljen u skladu sa Međunarodnim standardima angažovanja na pregledu finansijskih izvještaja.

Naš izvještaj je isključivo namijenjen za svrhu navedenu u uvodnom dijelu ovog izvještaja i nije namijenjen za druge svrhe niti za distribuiranje drugim stranama. Ovaj izvještaj se odnosi samo na Tabelu zaposlenih i ne obuhvata bilo kakav finansijski izvještaj FK "ARSENAL", uzet u cjelini.



Goran B. Strahinja
Ovlašteni revizor
SFAI Montenegro d.o.o. Podgorica

Podgorica, 20. maj 2026.godine

IZVJEŠTAJ O NALAZIMA ČINJENIČNOG STANJA VEZANO ZA OBAVEZE PREMA NADLEŽNIM ORGANIMA PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA

Dostavljeno:

- Fudbalskom klubu: FK "ARSENAL"
- Fudbalskom savezu Crne Gore (u daljem tekstu: FSCG)

U skladu sa zahtjevima FSCG Pravilnika o licenciranju klubova za takmičenja u organizaciji UEFA (u daljem tekstu: FSCG Pravilnik) i Priručnika za primjenu finansijskih kriterijuma (u daljem tekstu: FSCG Priručnik), angažovani smo od strane FK "ARSENAL", prema ugovoru o reviziji od 24. februar 2025.godine, da obavimo određene postupke u vezi sa priloženom Tabelom poreza i doprinosa na dan 28. februar 2026.godine.

Tabela poreza i doprinosa je odgovornost kluba, i potvrđuje je Dejan Kandić.

Naš angažman je obavljen u skladu sa Međunarodnim standardom za povezane usluge (ISRS 4400) primjenjivim na angažmane za obavljanje ugovorenih postupaka. Naš angažman i izvještaj po tom osnovu je namijenjen jedino za potrebe FK "ARSENAL" i FSCG kao davaoca licence a u vezi sa postupkom licenciranja kluba za takmičenja u organizaciji UEFA za sezonu 2026/2027 u skladu sa FSCG Pravilnikom i Priručnikom. Naš izvještaj je namijenjen da ispuni ugovorene postupke i stoga se naš izvještaj ne može smatrati pogodnim za korišćenje za bilo koje druge svrhe, izuzev navedenih.

Naš angažman obuhvatao je sljedece postupke:

- 1) Pribavljanje tabele poreza i doprinosa i odgovarajuće potkrepljujuću dokumentaciju koje je dostavio fudbalski klub za licencu u vezi sa obavezama za poreze i doprinose na dan 28. februar 2026. godine koje treba da budu izmirene do 31. mart 2026.godine;
- 2) Sprovođenje neophodnih koraka (uključujući određivanje veličine uzorka) za ocjenu kompletnosti i tačnosti odgovarajućih salda i formiranje zaključka u vezi sa svakom od sprovedenih procedura i usklađivanje podataka u tabeli poreza i doprinosa sa potkrepljujućim računovodstvenim evidencijama;
- 3) Provjeravanje kompletnosti stanja dospjelih neizmirenih obaveza koje je prijavio FK "ARSENAL" za licencu na dan 28. februara i provjeru da li je tabela poreza i doprinosa potpuna, tačna i u skladu sa propisima;
- 4) Provjeravanje izmirenja svih dospjelih neizmirenih obaveza između 28. februara i 31. marta;
- 5) Identifikovanje svih dospjelih neizmirenih obaveza za poreze i doprinose na dan 31. marta;
- 6) Provjeru odloženih icspornih iznosa i iznosa na čekanju kako je definisano u Dijelu III FSCG Priručnika;
- 7) Druge potrebne procedure u skladu sa zahtjevima FSCG Pravilnika i Priručnika.


Nalazi

Isključivo na osnovu angažmana gore navedenog, izveštavamo o našim nalazima, kako slijedi:

Svi proknjiženi iznosi obaveza prema nadležnim organima za poreze i doprinose na zarade zaposlenih i angažovanih lica sa stanjem na dan 28. februar 2026. godine su, prema računovodstvenim evidencijama kluba, u cjelosti placene sa 31. mart 2026.godine.

Naš angažman je bio ograničen na postupke definisane gore, i nije bio usmjeren na otkrivanje grešaka ili netacnih tvrdnji, za koje smatramo da nijesu od materijalnog značaja. Postupci koje smo izvršili ne čine reviziju obavljen u skladu sa Međunarodnim revizorskim standardima ili pregled obavljen u skladu sa Međunarodnim standardima angažovanja na pregledu finansijskih izvještaja.

Naš izvještaj je isključivo namijenjen za svrhu navedenu u uvodnom dijelu ovog izvještaja i nije namijenjen za druge svrhe niti za distribuiranje drugim stranama. Ovaj izvještaj se odnosi samo na Tabelu obaveza po osnovu transfera igrača i ne obuhvata bilo kakav finansijski izvještaj FK "ARSENAL", uzet u cjelini.



Goran B. Strahinja
Ovlašteni revizor
SFAI Montenegro d.o.o. Podgorica

Podgorica, 20. maj 2026.godine

IZVIJEŠTAJ REVIZORA O ISPUNJENOSTI USLOVA „NETO KAPITAL“

U vezi sa prezentovanim finansijskim informacijama, ocijenili smo da li je indikator definisani članom 100. ("Negativan kapital") prekršen ili ne.

Na osnovu sprovedenih revizorskih procedura utvrđeno da Klub nije prekršio pravila o ispunjenosti uslova "Neto kapital". Naime Klub je bio u obavezi da u svojim godišnjim finansijskim izvještajima prikaže poziciju neto kapitala koja:

- a) je pozitivna; ili
- b) se poboljšala za 10% ili više u odnosu na prethodni 31. decembar.

Klub je ispunio uslove predviđene članom 100. Pravilnikom o licenciranju i finansijskoj održivosti klubova FSCG za takmičenja u organizaciji UEFA.



Goran B. Strahinja
Ovlašćeni revizor
SFAI Montenegro d.o.o. Podgorica



Podgorica, 20. maj 2026.godine

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
SA RAČUNOVODSTVENIM ZAHTEJVIMA**

U vezi sa zahtjevom Priručnika sezona 2026/2027, tačkom 70. "Izjavljujemo da su Godišnji finansijski izvještaji u skladu sa računovodstvenim zahtjevima navedenim u Dijelu II".


Goran B. Strašimira
Ovlašćeni revizor
SFAI Montenegro d.o.o. Podgorica



Podgorica, 20. maj 2026.godine

OSNOVNI PODACI O IZVJEŠTAJNOM SUBJEKTU/FUDBALSKOM KLUBU

Naziv podnosioca zahtjeva za licencu/fudbalskog kluba/ Name of the reporting subject/football club	FUDBALSKI KLUB ARSENAL TIVAT
Pravni oblik podnosioca zahtjeva za licencu/ Legal form of License Applicant	Sportski klub (organizacija)
Vlasnička struktura (u %) - navesti sve akcionare/članove koji imaju više od 10% procenta vlasništva i podatke zahtijevane članom 95 FSCG Pravilnika/Ownership structure (in%) - list all shareholders/members who have more than 10% ownership and the information required by Article 95 of the FAM Regulations	100 % OPŠTINA TIVAT
Osnova za sastavljanje finansijskih izvještaja/ Basis for preparation of the Financial Statements	Pojedinačni finansijski izvještaji
Mjesto sjedišta podnosioca zahtjeva za licencu/fudbalskog kluba/Headquarters location of Licence Applicant/Football club	Šetalište Kapetana Marka Krstovića bb, 85320 Tivat
Adresa podnosioca zahtjeva za licencu/fudbalskog kluba, web sajt adresa, e-mail i kontakt telefon/ Address of Licence Applicant/Football club, web site address, e-mail and telephone	Šetalište Kapetana Marka Krstovića bb, Tivat, e mail: fkarsenaltivat1914@gmail.com , telefon 069-196-012, sajt: https://fk-arsenal.me/
Registarski i matični broj fudbalskog kluba, dostaviti kopiju važećeg Statuta, Izvod iz javnog registra i Karton deponovanih potpisa/ Football club's Registration number and personal identification number, submit a copy of the valid Statute, an extract from the public register and list of authorized signatories	PIB: 02023610, PDV: 91/31-02440-9
Broj žiro-računa fudbalskog kluba/ Football club's giro-account number	565-15059-15 Lovćen Banka, 530-29928-51 NLB banka
Ime i prezime i funkcija lica koje popunjava podatke/ Name and function of person which fills in the datas	
Ime i prezime osobe koja u ime Uprave odobrava finansijske izvještaje i druge obrasce/ Name of the person who approves the Financial Statements and other forms on behalf of the Management	Dejan Kandić - Predsjednik Upravnog odbora
Funkcija osobe koja odobrava finansijske izvještaje i druge obrasce /Function of the person who approves the Financial Statements and other forms	Dejan Kandić - Predsjednik Upravnog odbora/Predsjednik kluba
Ime i prezime lica (računovode) koje je odgovorno za sastavljanje finansijskih izvještaja i drugih obrazaca/ Name of the person (Accountant) who is responsible for compiling Financial Statement and other forms	Dejan Kandić
Vlasništvo stadiona/ Ownership of the stadium	Stadion je u vlasništvu opštine
Računovodstvena politika koja se primjenjuje vezano za troškove registracije igrača/Accounting policy applicable for the player registration costs	Iskazivanje troškova kao rashoda perioda
Datum popunjavanja obrazaca/ Date of filling in the forms	29.3.2026

Dejan Kandić - Predsjednik Upravnog odbora/Predsjednik kluba
Dejan Kandić - Predsjednik Upravnog odbora

M.P

Naziv izvještajnog subjekta/fudbalskog kluba:	OSNOVNE INFORMACIJE O KLUBU, OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE KOJE KLUB PRIMJENJUJE
FUDBALSKI KLUB ARSENAL TIVAT	FK "Arsenal" Tivat, osnovan 1914. godine, PIB: 02023610, PDV: 91/31-02440-9, adresa: Šetalište Kapetana Marka Krstovića bb, 85320 Tivat. Zvanični sajt kluba https://fk-arsenal.me/ i e-mail adresa: fkarsenal@tivat1914@gmail.com . Klub je preregistriran u skladu sa važećim Zakonom o sportu 2019. godine. Predsjednik Upravnog odbora ujedno i predsjednik kluba je Dejan Kandić. Predsjednik Skupštine kluba je Ivo Bošković. Osnivač kluba je 100% Opština Tivat. Važeći Statut kluba je usvojen na sjednici Skupštine kluba 07.10.2021. godine. Klub se prvi put u istoriji plasirao u Prvu ligu Crne Gore, omladinski pogon je omasovljen (trenutno ga čini preko 300 djece). Cilj kluba je da stvori što više igrača iz svog omladinskog pogona koji će biti nosioci igre seniorskog tima, kao i ostvarenje plasmana u neko od evropskih takmičenja.
Osnova za sastavljanje i prezentiranje finansijskih izvještaja:	Osnova za sastavljanje finansijskih izvještaja se zasniva na računovodstvenim standardima nacionalnog zakonodavstva za privredne subjekte ("Sl. list Crne Gore" br. 52/16) kao i prateći računovodstveni propisi i podzakonska akta za privredne subjekte u Crnoj Gori. Finansijski izvještaji su pripremljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja, a razlog za sastavljanje i prezentiranje finansijskih izvještaja je nacionalno zakonodavstvo, s jedne strane, i licenciranje za takmičenja u organizaciji UEFA za sezonu 2024/2025. Izvještajna valuta je EURO.
Osnove računovodstvene politike:	Finansijski izvještaji FK Arsenal sastavljeni su u skladu sa: Zakonom o računovodstvu, kojim se uređuju uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, sastavljanje, prezentacija, dostavljanje i objelodanjivanje finansijskih izvještaja; Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFD); Međunarodnim računovodstvenim standardima; Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica; Pravilnik o licenciranju klubova za takmičenja u organizaciji UEFA.
Materijalna stalna sredstva/nekretnine, oprema i drugo:	Nekretnine, postrojenja i oprema - Sportska organizacija iskazuju stavku na poziciji nekretnine, postrojenja i oprema ukoliko se očekuje da će se koristiti duže od jedne godine. Nabavna vrijednost nekretnine, postrojenja i opreme priznaje se kao stalno sredstvo ukoliko ispunjava kriterijume priznavanja sadržane u MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema, odnosno: - očekuju se buduće ekonomske koristi povezane sa tim sredstvom i - nabavna vrijednost sredstva se može pouzdano utvrditi. Kao oprema priznaje se stavka koja ispunjava prethodno navedene uslove i čija je nabavna vrijednost u vrijeme nabavke veća od 300 eura. Izuzetno, u opremu se svrstavaju i stavke čija je nabavna vrijednost manja od 300 eura, ukoliko Sportska organizacija procijeni da je opravdano njihovo priznavanje kao oprema. Stavka koja ne ispunjava prethodno navedene uslove priznaje se kao zalih (alat i sitan inventar). Nekretnine, postrojenja i opreme početno se priznaju po nabavnoj vrijednosti. Nabavna vrijednost obuhvata: - faktornu cijenu nakon oduzimanja trgovačkih popusta i rabata, - uvozne dažbine i poreze po osnovu prometa koji se ne mogu refundirati, - troškove koji su direktno pripisivi dovođenju sredstva na lokaciju i stanje koje je neophodno da bi sredstvo moglo da funkcioniše na način kako to očekuje menadžment Sportske organizacije. U nabavnu cijenu uključuju se i troškovi kamate koji su nastali na osnovu izradne ili izrade sredstava ukoliko su ispunjeni uslovi kapitalizacije iz MRS 23 Troškovi nozaimliivanja Po ovom osnovu primjenjuju se snjemice relevantnog FSCG Pravilnika o licenciranju i finansijskoj održivosti klubova za takmičenja u organizaciji UEFA i pratećeg Priručnika i FK Arsenal primjenjuje računovodstvenu politiku priznavanja/iskazivanja rashoda u tekućem periodu po ovom osnovu.
Nematerijalna imovina-prava na registraciju igrača: Ostala nematerijalna imovina:	Ostala nematerijalna imovina vodi se u skladu sa MRS 38 i u skladu zahtjevima FSCG Pravilnika o licenciranju klubova za takmičenja u organizaciji UEFA i pratećeg Priručnika.

OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Amortizacija:	Vrijednost sredstva se putem amortizacije proporcionalno alokira tokom korisnog vijeka sredstva. Amortizacija nekretnine, postrojenja i opreme obračunava se za svako sredstvo pojedinačno. Za novonabavljena sredstva amortizacija se obračunava od prvog narednog mjeseca u odnosu na mjesec u kojem je sredstvo spremno za planiranu upotrebu. Zemljište se ne amortizuje. Gravevinski objekti i oprema se amortizuju primjenom proporcionalne metode. Osnovicu za obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme čini revalorizovana nabavna vrijednost umanjena za rezidualnu vrijednost. Rezidualna vrijednost se procjenjuje prema vrijednostima na dan nabavke. Korisni vijek za novonabavljena sredstva procijenjen je, pogrupama, u skladu sa MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema, i to za: građevinski objekti - 50 godina; sobni namještaj - 10 godina; instalacije - 10 godina; kuhinjski namještaj - 8 godina; restoranski namještaj - 8 godina; kancelarijski namještaj - 6 godina; kamioni - 6 godina; automobili - 6 godina; računarska oprema - 3 godine; ostala oprema - 3 godine. Nakon procjene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme, za obračun amortizacije se koriste stope koje proističu iz procijenjenog preostalog korisnog vijeka sredstva. Preostali korisni vijek i rezidualna vrijednost preispituju se najmanje na kraju obračunskog perioda. Promjenu u odnosu na ranije procjene rezidualne vrijednosti i korisnog vijeka sredstva, tretiraju sa kao promjene računovodstvenih procjena u skladu sa MRS 8 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške, odnosno efekti ovih promjena se odražavaju na tekući period i buduće periode.
Ulaganja/finansijski plasmani:	
Potraživanja:	Kratkoročna potraživanja mjere se po vrijednosti iz isprava na osnovu koje se zasnivaju ti obligacioni odnosi.
Gotovina i gotovinski ekvivalenti:	Gotovinski ekvivalenti i gotovina, izkazuju se po nominalnoj vrijednosti, koja je sadržna na ispravama na osnovu kojih se dokazuje postojanje te imovine. Novčana sredstva iskazuju se u valuti na koju glase.
Porezi i odloženo oporezivanje:	Porezi i odloženo oporezivanje evidentira se u skladu sa relevantnim propisima Cme Gore (Zakon o porezu na dodatu vrijednost, Zakon o porezu na dodatu vrijednost, Zakon o porezu na dobit pravnih lica) i smjernicama MRS 12 "Porezi na dobitak".
Zalihe:	
Kredit i ostali zajmovi:	Prilikom početnog priznavanja, obaveze se mjere po fer vrijednosti, koja je primjenjena po osnovu nastale obaveze. Transakcioni troškovi se uključuju u početno mjerenje obaveza. Nakon početnog priznavanja, obaveze se mjere po amortizovanoj vrijednosti. Dugoročne obaveze predstavljaju obaveze koje dospevaju sa rokom dužim od jedne godine od dana nastanka, odnosno od dana godišnjeg bilansa. Sve ostale obaveze smatraju se kratkoročnim.
Obaveze:	Obaveza je sadašnja obaveza zasnovana na prošlim događajima, za čije izmirenje se očekuje odliv resursa iz Sporetske organizacije. Obaveza se priznaje kada je vjerovatno da će izmirenje sadašnje obaveze imati za rezultat odliv sredstava i kada iznos obaveze može pouzdano da se odnjeti. Obavezama se smatraju dugoročne obaveze (dugoročni krediti), kratkoročne finansijske obaveze (kratkoročni krediti i ostale kratkoročne finansijske obaveze), kratkoročne obaveze iz poslovanja (dobavljači i ostale obaveze iz poslovanja) i ostale kratkoročne obaveze. Dugoročnim obavezama smatraju se obaveze koje dospijevaju za plaćanje u periodu dužem od godinu dana od dana sastavljanja finansijskih izvještaja. Kratkoročnim obavezama smatraju se obaveze koje dospijevaju u roku od godinu dana od dana sastavljanja finansijskih izvještaja. Dio dugoročnih obaveza koji dospijeva za plaćanje u periodu kraćem od godinu dana od dana sastavljanja finansijskih izvještaja iskazuju se kao kratkoročne obaveze. Obaveze u stranoj valuti procjenjuju se na dan sastavljanja finansijskih izvještaja po srednjem kursu strane valute na dan sastavljanja finansijskih izvještaja. Razlike koje se tom prilikom obračunaju obuhvataju se kao rashodi i prihodi perioda. Kursne razlike, nastale kao posljedica promjene deviznog kursa od datuma transakcije do datuma plaćanja obaveze, priznaju se u korist prihoda ili na teret rashoda. Smanjenje obaveza po osnovu zakona, vanparničnog poravnjanja i sl. vrši se direktnim otpisivanjem.
Rezervisanja:	
Kapital i rezerve:	Kapital čini sopstvene izvore iz kojih je pribavljena imovina, a kapital se dijeli na osnovni kapital (koji je stečen osnivanjem i u toku poslovanja) i ostale oblike kapitala (rezerve, revalorizacione rezerve, neraspoređeni dobitak i kao ispravka vrijednosti kapitala, gubitak do visine kapitala).

Poslovni prihodi:	Prihodi predstavljaju dotacije/naknade/prinijena sredstva od uobičajenih aktivnosti i iskazuju se na računima klase 6-Prihodi, nezavisno od vremena i načina naplate. Prihodi obuhvataju prihode od prodaje roba i usluga i ostale prihode koji se odnose na donacije, dotacije, subvencije, sponzorstva, uplate članarina, zakupnina i drugih prihoda. Prihodi se iskazuju po pravilnoj vrijednosti sredstava koja su primljena ili će biti primljena, u neto iznosu nakon umanjenja za date popuste i porez na dodatu vrijednost. Prihodi se u bilansu uspjeha u tekućem periodu sučeljavaju se njima pripadajućim rashodima. Prihodi po osnovu kamata se kuje u korist perioda na koji se odnose. U prihode se uračunavaju i dobici koji nastaju iz uobičajenih aktivnosti po osnovu otuđenja određenih oblika imovine. Dobici se iskazuju u neto iznosu, nakon umanjenja za odovarajuća rashode. Koji nastaju po osnovu ostvarivanja tih prihoda.
Poslovni rashodi:	Rashodi predstavljaju troškove, koji proističu iz uobičajenih aktivnosti i iskazuju se na računima klase 5 - Rashodi. U rashode se uračunavaju i gubici koji nastaju iz uobičajene aktivnosti i koji predstavljaju smanjenje ekonomskih koristi, odnosno smanjenje imovine za koju se ne ostvari adekvatna naknada. Troškovi pozajmljivanja, odnosno kamate i kursne razlike koje nastaju po osnovu pozajmljenih sredstava u stranim valutama, ako se ne iskazuju u sredstvima koja su pribavljena tim pozajmljivanjem, priznaju se u rashode u periodu na koji se odnose, bez obzira kako su pozajmljena sredstva korištena i kada se obaveza izmiruje.
Uskladjivanje vrijednosti (obezvrjeđenje/umanjenje i povećanje vrijednosti materijalne i nematerijalne imovine):	
Finansijski prihodi i rashodi:	
Ostali prihodi:	Prihodi predstavljaju naknadu od uobičajenih aktivnosti i iskazuju se na računima klase 6-Prihodi, nezavisno od vremena i načina naplate. U prihode se uračunavaju i dobici koji nastaju iz uobičajene aktivnosti po osnovu otuđenja određenih oblika imovine. Dobici se iskazuju u neto iznosu, nakon umanjenja za odgovarajuće rashode, koji nastaju po osnovu ostvarivanja tih prihoda.
Ostali rashodi:	
Objelodanjivanje transakcija sa povezanim stranama/licima:	
Događaji nakon datuma bilansa stanja:	U skladu sa smjernicama koje propisuje MRS 10 "Događaji nakon datuma bilansa"
Naknadno ustanovljene greške:	Naknadno ustanovljene greške se radi se u skladu sa smjernicama propisuje MRS 8 "Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške" i interne procedure FK Arsenal po tom osnovu.
Ostala objelodanjivanja:	U skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI); Međunarodnim računovodstvenim standardima; Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica; Pravilnik o licenciranju klubova za takmičenja u organizaciji UEFA. Priznavanje namjenske donacije povezane sa sredstvima vrši se po metodi odloženog prihoda, po kojoj se donacija iskazuje kao odloženi prihod, a zatim se na sistenskoj osnovi u visini troškova amortizacije u obračunskom periodu viši prenos u korist prihoda.

Osnove za sastavljanje finansijskih izvještaja i Računovodstvene politike usvojene od strane Uprave i odobrene za izdavanje dana:

29.3.2026

Dejan Kandić - Predsjednik Upravnog odbora/Predsjednik kluba
Dejan Kandić - Predsjednik Upravnog odbora
M.P

Naziv izvještajnog subjekta/fudbalskog kluba:
FUDBALSKI KLUB ARSENAL TIVAT

Bilans stanja (Iskaz o finansijskoj poziciji)

Sa stanjem na dan 31.12.2025. godine

			Tekuća godina	Prethodna godina
R.b.	Naziv pozicije	Napomena broj	31.12.2025. Iznos u EUR	31.12.2024. Iznos u EUR
	<i>Kratkoročna (tekuća) aktiva</i>			
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	5	2.841	1.176
2.	Potraživanja od klubova za transfere igrača			
3.	Potraživanja od grupe subjekata i drugih povezanih strana			
4.	Potraživanja od posrednika/agenata			
5.	Ostala potraživanja	6	57.958	1.462
6.	Ulaganja/finansijski plasmani			
7.	Poreska sredstva	7	0	10.135
8.	Zalihe	8	650	1.331
9.	Ostala tekuća sredstva i AVR	9	391	18.971
10.	Ukupna kratkoročna aktiva		61.840	33.075
	<i>Dugoročna aktiva</i>			
11.	Materijalna stalna sredstva/nekretnine, oprema i dr.	10	70.296	41.563
12.	Investicione nekretnine			
13.	Nematerijalna ulaganja-prava na registraciju igrača			
14.	Druga nematerijalna imovina/ulaganja	11	6.000	3.000
15.	Ulaganja/finansijski plasmani			
16.	Potraživanja od klubova za transfere igrača			
17.	Potraživanja od grupe subjekata i drugih povezanih strana			
18.	Potraživanja od posrednika/agenata			
19.	Poreska sredstva (odložena poreska sredstva i dr.)			
20.	Ostala dugoročna sredstva			
21.	Ukupna dugoročna aktiva		76.296	44.563
22.	UKUPNA AKTIVA		138.136	77.638
	<i>Kratkoročna (tekuća) pasiva</i>			
23.	Dozvoljeni minus na računima banaka (prekoračenje)			
24.	Bankarski i drugi krediti/zajmovi	12	17.500	
25.	Zajmovi i druge obaveze prema subjektima grupe i povezanim stranama			
26.	Obaveze prema klubovima iz transfera igrača			
27.	Obaveze prema posrednicima/agentima			
28.	Obaveze prema dobavljačima	13	116.112	86.987
29.	Obaveze neto prema zaposlenom i angažovanom osoblju definisanom članom 102, stav 3 Pravilnika			
30.	Obaveze po osnovu poreza i doprinosa za zaposleno i angažovano osoblje definisano članom 102, stav 3 Pravilnika			
31.	Obračunati troškovi i odloženi prihod (PVR i dr.)			
32.	Ostale obaveze za poreze	14	7.461	251
33.	Ostale kratkoročne obaveze	15	17.105	10.680
34.	Kratkoročna rezervisanja			
35.	Ukupna kratkoročna pasiva		158.178	97.918

R.b.	Naziv pozicije	Napomena broj	31.12.2025. Iznos u EUR	31.12.2024. Iznos u EUR
	<i>Dugoročna pasiva</i>			
36.	Bankarski i ostali krediti/zajmovi			
37.	Zajmovi i druge obaveze prema subjektima grupe i povezanim stranama			
38.	Obaveze prema fudbalskim klubovima iz transfera igrača		15.802	
39.	Obaveze prema posrednicima/agentima			
40.	Obaveze neto prema zaposlenom i angažovanom osoblju definisanom članom 102, stav 3 Pravilnika			
41.	Obaveze po osnovu poreza i doprinosa za zaposleno i angažovano osoblje definisano članom 102, stav 3 Pravilnika			
42.	Obračunati troškovi i odloženi prihod (PVR i dr.)			
43.	Ostale obaveze za poreze			
44.	Ostale dugoročne obaveze (odložene poreske obaveze i dr.)			
45.	Dugoročna rezervisanja			
46.	Ukupna dugoročna pasiva		15.802	0
47.	UKUPNA PASIVA		173.980	97.918
48.	Neto aktiva/(pasiva)		-35.844	-20.280
	<i>Kapital i rezerve</i>			
49.	Osnovni/akcijski kapital		1.505	1.505
50.	Neraspoređena dobit/gubitak		-23.893	-23.893
51.	Dobit/(gubitak) tekuće godine		-13.456	2.108
52.	Revalorizacione rezerve			
53.	Ostale rezerve			
54.	Ukupno kapital i rezerve		-35.844	-20.280
55.	UKUPNO KAPITAL I PASIVA		138.136	77.638

Obrazac pripremljen u skladu sa Pravilnikom o licenciranju i finansijskoj održivosti klubova FSCG za takmičenja u organizaciji UEFA i pratećim Priručnikom za primjenu finansijskih kriterijuma

Finansijski izvještaji su usvojeni od strane Uprave i odobreni za izdavanje/objelodanjivanje dana:

Dejan Kandić - Predsjednik Upravnog odbora/Predsjednik
Dejan Kandić - Predsjednik Upravnog odbora

M.P.

Šetalište Kapetana
29.3.2026 Marka Krstovića

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa,
Dejan Kandić

Provjera (Ukupna aktiva=Ukupni kapital i pasiva):

TAČNO

TAČNO

Naziv izvještajnog subjekta/fudbalskog kluba:
FUDBALSKI KLUB ARSENAL TIVAT

Bilans uspjeha (Iskaz o ukupnom rezultatu)
 za godinu koja završava na dan 31.12.2025. godine

za godinu koja završava na dan 31.12.2023. godine

		Tekuća godina	Prethodna godina	
R.b.	Naziv pozicije	Napomena broj	2025. Iznos u EUR	2024. Iznos u EUR
PRIHODI				
Prihodi od ulaznica/karata				
1.	Ulaznice za Nacionalna takmičenja			
2.	Ulaznice za UEFA klupska takmičenja			
3.	Sezonske/godišnje ulaznice			
4.	Članarina		49.113	56.742
5.	Ostali/neraspoređeni prihodi od ulaznica/karata			
6.	Prihodi od ulaznica - ukupno		49.113	56.742
Prihodi od sponzorstva i reklama				
7.	Sponzor-proizvođač opreme			
8.	Glavni sponzor			
9.	Sponzor stadiona			
10.	Reklamne table oko fudbalskih terena			
11.	Ostali neraspoređeni prihodi od sponzorstva i reklame		289.425	229.078
12.	Prihodi od sponzorstva i reklama - ukupno		289.425	229.078
Prihodi od prava prenosa-emitovanja				
13.	Prava prenosa za Nacionalna takmičenja			
14.	Ostali/neraspoređeni prihodi od prava prenosa			
15.	Prihodi od prava prenosa/emitovanja - ukupno		0	0
Komercijalni prihodi				
16.	Nacionalna takmičenja			
17.	Trgovina-prodaja proizvoda i usluga		62.284	57.096
18.	Korišćenje objekata i opreme van zvaničnih utakmica			
19.	Komercijalni prihodi po osnovu članstva			
20.	Ostali/neraspoređeni komercijalni prihodi			
21.	Komercijalni prihodi - ukupno		62.284	57.096
UEFA solidarnosti i novčane nagrade				
22.	UEFA klupska takmičenja-prava prenosa, komercijala, nagrade			
23.	UEFA klupska takmičenja-solidarne uplate			
24.	UEFA solidarnosti i novčane nagrade/neraspoređeno			
25.	UEFA solidarnosti i novčane nagrade - ukupno		0	0
Ostali poslovni prihodi				
26.	Subvencije, donacije i dotacije i drugi iznosi od nacionalnih fudbalskih organa		132.750	148.192
27.	Subvencije, donacije i dotacije i drugi iznosi od državnih ili opštinskih organa		432.004	384.552
28.	Donacije od nepovezanih strana/lica			
29.	Doprinosi i donacije od povezanih strana/lica			
30.	Prihod od nefudbalskih djelatnosti			
31.	Vanredni prihodi		5.512	72.221
32.	Ostali operativni prihodi/neraspoređeni			
33.	Ostali operativni prihodi - ukupno		570.266	604.965
34.	Ukupno - Prihodi	16	971.088	947.881

R.b.	Naziv pozicije	Napomena broj	2025. Iznos u EUR	2024. Iznos u EUR
	RASHODI			
35.	Troškovi nabavne vrijednosti robe/materijala		-56.057	-69.669
36.	Ukupni troškovi nabavne vrijednosti robe/materijala		-56.057	-69.669
	<i>Troškovi za osoblje (primanja igrača i zaposlenog osoblja)</i>			
37.	Plate i isplate igrača		-472.428	-442.103
38.	Porezi i doprinosi za igrače		-24.688	-11.257
39.	Ostali benefiti za igrače/neraspoređeni			
40.	Ukupne plate i isplate igračima		-497.116	-453.360
41.	Plate i isplate ostalom osoblju		-254.383	-238.053
42.	Porezi i doprinosi-ostalo osoblje		-13.293	-6.062
43.	Ostale neraspoređene isplate-ostalo osoblje			
44.	Ukupne plate i isplate ostalom osoblju		-267.677	-244.115
45.	Ukupni troškovi za osoblje	17	-764.793	-697.475
	<i>Amortizacija i umanjenje vrijednosti</i>			
46.	Amortizacija stalne materijalne imovine		-4.186	-3.800
47.	Umanjenje vrijednosti stalne materijalne imovine			
48.	Amortizacija ostale nematerijalne imovine (bez registracija igrača)			
49.	Umanjenje vrijednosti ostale nematerijalne imovine (bez registracija igrača)			
50.	Amortizacija i umanjenje vrijednosti - Ukupno (bez registracija igrača)		-4.186	-3.800
	<i>Ostali operativni troškovi</i>			
51.	Troškovi održavanja utakmica		-99.730	-117.346
52.	Troškovi sponzorstva i reklame		0	-1.420
53.	Troškovi komercijalnih aktivnosti			
54.	Troškovi imovine i objekata		-30.417	-23.717
55.	Troškovi nefudbalskih aktivnosti		-29.370	-32.239
56.	Vanredni troškovi			
57.	Ostali neraspoređeni operativni troškovi			
58.	Ukupno ostali operativni troškovi	18	-159.517	-174.722
59.	Ukupni poslovni troškovi (bez troškova registracije igrača)		-984.553	-945.666
60.	Poslovni rezultat (bez registracija igrača)		-13.465	2.215

R.b.	Naziv pozicije	Napomena broj	2025. Iznos u EUR	2024. Iznos u EUR
	Popuniti samo ako izvještajno tijelo (klub) primjenjuje metod kapitalizacije troškova registracije igrača			
61.	Amortizacija nematerijalne imovine-registracije igrača			
62.	Umanjenje vrijednosti/obezvrjeđenje nematerijalne imovine-registracije igrača			
63.	Dobitak od raspolaganja/otuđenja nematerijalne imovine-registracija igrača			
64.	Gubitak od raspolaganja/otuđenja nematerijalne imovine-registracije igrača			
65.	Neto rezultat od raspolaganja registracijama igrača kad se primjenjuje metod kapitalizacije troškova		0	0

	Popuniti samo ako izvještajno tijelo (klub) primjenjuje metod prihoda i rashoda za registraciju igrača			
66.	Troškovi sticanja registracije igrača (uključujući troškove agenata/posrednika)			
67.	Prihod od raspolaganja/otuđenja registracije igrača			
68.	Neto rezultat od raspolaganja registracijama igrača kad se primjenjuje metod prihoda i rashoda		0	0

69.	Dobitak/(gubitak) od raspolaganja/otuđivanja materijalnih stalnih sredstava			
70.	Dobitak/(gubitak) od raspolaganja/otuđivanja druge nematerijalne stalne imovine (isključujući registraciju igrača)			
71.	Ukupan dobitak/(gubitak) od raspolaganja/otuđivanja stalnih sredstava (isključujući prava na registraciju igrača)		0	0

	<i>Finansijski rezultat</i>			
72.	Finansijski prihod			
73.	Finansijski rashod			-107
74.	Neto prihodi /rashodi po osnovu kursnih razlika			
75.	Neto finansijski prihod(rashod)		0	-107

	<i>Ostali neposlovni prihodi (rashodi)</i>			
76.	Ostali prihodi			
77.	Ostali rashodi			
78.	Neto neposlovni prihod (rashod)		0	0

79.	Poreski (rashod)/prihod		0	0
-----	--------------------------------	--	----------	----------

80.	Dobit ili (gubitak) nakon oporezivanja		-13.465	2.108
-----	---	--	----------------	--------------

Obrazac pripremljen u skladu sa Pravilnikom o licenciranju i finansijskoj održivosti klubova FSCG za takmičenja u organizaciji UEFA i pratećim Priručnikom za primjenu finansijskih kriterijuma

Finansijski izvještaji su usvojeni od strane Uprave i odobreni za izdavanje/objelodanjivanje dana:

29.3.2026 Šetalište Kapetana M:

Dejan Kandić - Predsjednik Upravnog odbora/Predsjednik
Dejan Kandić - Predsjednik Upravnog odbora

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa,
Dejan Kandić

M.P.

Naziv izvještajnog subjekta/fudbalskog kluba:
FUDBALSKI KLUB ARSENAL TIVAT

Bilans novčanih tokova
za godinu koja završava na dan 31.12.2025.

Za godinu koja završava na dan 31.12.2023.

			Tekuća godina	Prethodna godina
R.b.	Naziv pozicije	Napomena broj	2025. Iznos u EUR	2024. Iznos u EUR
	Novčani tokovi iz poslovnih (operativnih) aktivnosti			
1.	Gotovinski prilivi od prihoda od ulaznica			
2.	Gotovinski prilivi od sponzorstva i reklama		854.179	889.436
3.	Gotovinski prilivi od prava prenosa-emitovanja			
4.	Gotovinski prilivi od komercijalnih aktivnosti		49.113	61.142
5.	Gotovinski prilivi od UEFA solidarnosti i nagrada			
6.	Gotovinski prilivi od ostalih poslovnih aktivnosti			
7.	Gotovinski odlivi prema dobavljačima za robe i usluge		-136.834	-244.147
8.	Gotovinski odlivi prema zaposlenima i ostalom osoblju		-764.793	-697.473
9.	Gotovinski odlivi prema posrednicima			
10.	Gotovinski odlivi po osnovu poreza na dobit i ostalih poreskih dažbina			
11.	Gotovinski odlivi u vezi sa ostalim poslovnim aktivnostima			
12.	Gotovinski priliv/(odliv) od poslovnih aktivnosti		1.665	8.958

<i>Novčani tokovi iz investicionih aktivnosti</i>				
13.	Gotovinski prilivi od prodaje registracija igrača			
14.	Gotovinski odlivi za sticanje registracija igrača			
15.	Gotovinski prilivi od prodaje osnovnih sredstava			
16.	Gotovinski odlivi od kupovine osnovnih sredstava			-16.246
17.	Ostali/nerazvrstani prilivi gotovine iz investicionih aktivnosti			
18.	Ostali/nerazvrstani odlivi gotovine iz investicionih aktivnosti			
19.	Gotovinski prilivi/(odlivi) iz investicionih aktivnosti		0	-16.246

<i>Novčani tokovi iz finansijskih aktivnosti</i>				
20.	Gotovinski prilivi od zajmova-vlasnici i povezana lica/strane			
21.	Gotovinski odlivi po zajmovima-valsnici i povezana lica/strane			
22.	Gotovinski prilivi od zajmova/kredita - finansijske institucije			
23.	Gotovinske odlivi po zajmovima - finansijske institucije			
24.	Gotovinski prilivi od uvećanja kapitala			
25.	Gotovinski odlivi za dividende isplaćene vlasnicima/akcionarima			
26.	Ostali prilivi/(odlivi) iz finansijskih aktivnosti			
27.	Ostali/nerazvrstani prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti			
28.	Ostali/nerazvrstani odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti			
29.	Gotovinski prilivi/(odlivi) iz finansijskih aktivnosti		0	0

30.	Neto povećanje/smanjenje gotovine u izvještajnom periodu		1.665	-7.288
-----	---	--	--------------	---------------

R.b.	Naziv pozicije	Napomena broj	2025. Iznos u EUR	2024. Iznos u EUR
	<i>Sravnjenje gotovine i gotovinskih ekvivalenata</i>			
31.	Gotovina prenijeta na početku perioda		1.176	8.464
32.	Neto gotovinski priliv/odliv u izvještajnom periodu		1.665	-7.288
33.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju izvještajnog perioda		2.841	1.176

***PROVJERA SA BILANSOM STANJA**

TAČNO

TAČNO

TAČNO

Obrazac pripremljen u skladu sa Pravilnikom o licenciranju i finansijskoj održivosti klubova FSCG za takmičenja u organizaciji UEFA i pratećim Priručnikom za primjenu finansijskih kriterijuma

Finansijski izvještaji su usvojeni od strane Uprave i odobreni za izdavanje/objelodanivanje dana:

29.3.2026 Šetalište Kapetana M

kluba

Dejan Kandić - Predsjednik Upravnog odbora

M.P.

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa,

Dejan Kandić

Naziv izvještajnog subjekta/fudbalskog kluba:
FUDBALSKI KLUB ARSENAL TIVAT

Izveštaj o promjenama na kapitalu
 za godinu koja završava na dan 31.12.2025.

U EUR	Kapital	Revalorizazione rezerve	Ostale rezerve	Dobitak/(Gubitak)	Ukupno
Stanje 01. januara 2024. godine	1505	0	0	-23893	(22.388)
Povećanje				2.108	2.108
Smanjenje					0
Stanje 31. decembra 2024. godine	1505	0	0	-21785	-20280
*PROVJERA SA BILANSOM STANJA	TACNO	TACNO	TACNO	TACNO	TACNO
U EUR	Kapital	Revalorizazione rezerve	Ostale rezerve	Dobitak/(Gubitak)	Ukupno
Stanje 01. januara 2025. godine	1505	0	0	-21785	(20.280)
Povećanje					0
Smanjenje				-15564	-15564
Stanje 31. decembra 2025. godine	1505	0	0	(37.349)	(35.844)
*PROVJERA SA BILANSOM STANJA	TACNO	TACNO	TACNO	TACNO	TACNO

Obrazac pripremljen u skladu sa Pravilnikom o licenciranju i finansijskoj održivosti klubova FSCG za takmičenja u organizaciji UEFA i
 pratećim Priručnikom za primjenu finansijskih kriterijuma

Finansijski izvještaji su usvojeni od strane Uprave i
 odobreni za izdavanje/objelodanjivanje dana:

29.3.2026 Šetalište Kapetana Marka Krstića

Dejan Kandić - Predsjednik Upravnog odbora/Predsjednik
 Dejan Kandić - Predsjednik Upravnog odbora
 M.P.

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa,
 Dejan Kandić

Naziv izvještajnog subjekta/fudbalskog kluba:

FUDBALSKI KLUB ARSENAL TIVAT

Napomena uz finansijske izvještaje broj:

10

Stalna materijalna osnovna sredstva

Za godinu završenu na dan 31.12.2025.

Iznosi u EUR	Nekretnine	Stadion i oprema	Ostalo (vozila, kancelarijska oprema i drugo)	Investicije u toku i imovina sa pravom korišćenja	Ukupno
Nabavna ili procijenjena vrijednost					
Stanje na početku perioda	824	66.064			66.888
Nabavka/povećanje u toku perioda		33.944			33.944
Povećanje usled revalorizacije					0
Prodaja/rashodovanje/ostalo					0
Stanje na kraju perioda	824	100.008	0	0	100.832
Amortizacija					
Stanje na početku perioda	769	24.556			25.325
Trošak amortizacija za tekuću godinu	25	4.162			4.187
Smanjenje usled revalorizacije					0
Prodaja/rashodovanje/ostalo		1.024			1.024
Stanje na kraju perioda	794	29.742	0	0	30.536
Sadašnja knjigovodstvena vrijednost					
Na početku perioda	55	41.508	0	0	41.563
Na kraju perioda	30	70.266	0	0	70.296

Provjera (poz. 11 BS): TAČNO

Provjera (poz. 11 BS): TAČNO

Tekstualni dio napomene:

Napomena uz finansijske izvještaje broj:

11

Nematerijalna imovina

Za godinu završenu na dan 31.12.2025.

Iznosi u EUR	Registracija igrača	Ostala nematerijalna sredstva	Goodwill	Ukupno
Trošak sticanja				
Stanje na početku perioda		3.000		3.000
Povećanje u toku perioda		3.000		3.000
Prodaja/otuđenje/ostalo				0
Stanje na kraju perioda	0	6.000	0	6.000
Amortizacija				
Stanje na početku perioda				0
Trošak amortizacija za period				0
Prodaja/otuđenje/ostalo				0
Stanje na kraju perioda	0	0	0	0
Sadašnja knjigovodstvena vrijednost				
Na početku perioda	0	3.000	0	3.000
Na kraju perioda	0	6.000	0	6.000

Provjera (poz. 13 BS):

TAČNO (poz. 14 BS):

TAČNO

Provjera (poz. 13 BS):

TAČNO (poz. 14 BS):

TAČNO

Tekstualni dio napomene:

Napomena uz finansijske izvještaje broj:

Investicione nekretnine

Za godinu završenu na dan 31.12.2025.

(iznosi u EUR)

Struktura investicionih nekretnina	2025.	2024.
<i>Ukupno za godinu:</i>	0	0

Tekstualni dio napomene:

Napomena uz finansijske izvještaje broj:

Za godinu završenu na dan 31.12.2025.

(iznosi u EUR)

		(iznosi u EUR)
Ulaganja/financijski plasmani:	2025.	2024.
<i>Ukupno za godinu:</i>	0	0

Informacije o ulaganjima u zavisne/povezane strane-subjekte

Naziv zavisnog/povezanog subjekta	Mjesto registracije	Vrsta poslovanja /djelatnosti	Procenat vlasničkog udjela	Procenat glasačkih prava	Primijenjena računovodstvena metoda

Tekstualni dio napomene:

--

Napomene uz finansijske izvještaje pripremljene su u skladu sa smjernicama Pravilnika o licenciranju i finansijskoj održivosti klubova FSCG za takmičenja u organizaciji UEFA i pratećim Priručnikom za primjenu finansijskih kriterijuma i smjernicama MRS i MSFI

Ove Napomene su usvojene od strane Uprave i odobrene za izdavanje
dana:

29.3.2026

Setalište Kapetana Marka Krst

Dejan Kandić - Predsjednik Upravnog odb

Lice odgovorno za sastavljanje

Dejan Kandić - Predsjednik Upravnog odbora

Napomena,
Dejan Kandić

M.P.

Naziv izvještajnog subjekta/fudbalskog kluba:
FUDBALSKI KLUB ARSENAL TIVAT

Napomena uz finansijske izvještaje broj:		12	
--	--	----	--

Za godinu završenu na dan 31.12.2025.
(iznosi u EUR)

Bankarski i drugi krediti/zajmovi i prekoračenja na žiro-računima banaka:	2025.	2024.
Dozvoljeni minus na računima banaka (prekoračenje)		
Bankarski i drugi krediti/zajmovi (dugoročni i kratkoročni)	17.500	
Ukupno:	17.500	0
Provjera (Σ poz. 23, 24 i 36 BS):	TAČNO	TAČNO
Prekoračenja i krediti/zajmovi se plaćaju kako slijedi:		
Na poziv za plaćanje ili do jedne godine		
Od jedne do 2 godine		
Od 3 do 5 godina	17.500	
Preko 5 godina		
Ukupno:	17.500	0
Provjera (Σ poz. 23, 24 i 36 BS):	TAČNO	TAČNO
Manje: Tekuće dospjeće do 12 mjeseci (prikazano kao tekuće obaveze-pasiva)	17.500	
Provjera (poz. 24 BS):	TAČNO	TAČNO
Obaveze za izmirenje nakon 12 mjeseci (prikazano kao dugoročne obaveze)	0	0
Provjera (poz. 36 BS):	TAČNO	TAČNO

Tekstualni dio napomene:

Napomena uz finansijske izvještaje broj:		
--	--	--

Za godinu završenu na dan 31.12.2025.
(iznosi u EUR)

Rezervisanja:	Rezervisanje kategorija A	Rezervisanje kategorija B	Rezervisanje kategorija C	Ukupno
Na početku perioda				
Dodatno rezervisanje u toku godine				
Iskorišćena rezervisanja				
Na kraju perioda				
Uključeno u tekuće obaveze				
Uključeno u dugoročne obaveze				
Ukupno				

Tekstualni dio napomene:

Napomena uz finansijske izvještaje broj:	
Kapital i rezerve	

Za godinu završenu na dan 31.12.2025.

Tekstualni dio napomene:

--

Napomena uz finansijske izvještaje broj:

Potencijalne obaveze

Za godinu završenu na dan 31.12.2025.

Tekstualni dio napomene:

--

Napomena uz finansijske izvještaje broj:

Događaji nakon datuma bilansa stanja

Za godinu završenu na dan 31.12.2025.

Tekstualni dio napomene:

--

Napomene uz finansijske izvještaje pripremljene su u skladu sa smjernicama Pravilnika o licenciranju i finansijskoj održivosti klubova FSCG za takmičenja u organizaciji UEFA i pratećim Priručnikom za primjenu finansijskih kriterijuma i smjernicama MRS i MSFI

Ove Napomene su usvojene od strane Uprave i odobrene za izdavanje
dana:

29.3.2026

Setalište Kapetana Marka Krst

Dejan Kandić - Predsjednik Upravnog odšt

Lice odgovorno za sastavljanje

Dejan Kandić - Predsjednik Upravnog odbora

Napomena,

Dejan Kandić

M.P.

Naziv izvještajnog subjekta/fudbalskog kluba:
FUDBALSKI KLUB ARSENAL TIVAT

Napomena uz finansijske izvještaje broj:				
Transakcije sa povezanim stranama/licima				

Za godinu završenu na dan 31.12.2025.

(iznosi u EUR)

Naziv povezane strane/lica	Prihodi od prodaje roba i usluga		Troškovi nabavke roba i usluga		Potraživanja od povezanih strana		Obaveze prema povezanim	
	2025.	2024.	2025.	2024.	2025.	2024.	2025.	2024.
<i>Većinski vlasnici</i>								
Naziv								
<i>Ukupno</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ostale povezane strane/lica</i>								
Naziv								
<i>Ukupno</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Sveukupno</i>	0	0	0	0	0	0	0	0

Provjera (Σ poz. 3 i 17 BS i Σ poz. 25 i 37 BS): TAČNO TAČNO TAČNO TAČNO

Tekstualni dio napomene:

Napomena uz finansijske izvještaje broj:	
Troškovi posrednika/agenata	

U 2025. godini

Iznosi u EUR

Naziv/Ime i prezime posrednika/agenta:	2025.	2024.
<i>Ukupno</i>	0	0

Tekstualni dio napomene:

Napomena uz finansijske izvještaje broj:		
Poreski rashod/prihod (porez na dobit)		U 2025. godini Iznosi u EUR
Troškovi poreza na dobit:	2025.	2024.
Porez tekućeg perioda		
Odloženi porez		
<i>Ukupno</i>	0	0

Tekstualni dio napomene:

Napomene uz finansijske izvještaje pripremljene su u skladu sa smjernicama Pravilnika o licenciranju i finansijskoj održivosti klubova FSCG za takmičenja u organizaciji UEFA i pratećim Priručnikom za primjenu finansijskih kriterijuma i smjernicama MRS i MSFI

Ove Napomene su usvojene od strane Uprave i odobrene za izdavanje dana:

29.3.2026

Šetalište Kapetana N

Dejan Kandić - Predsjednik Upravnog odbora/Pre

Lice odgovorno za sastavljanje
Napomena,

Dejan Kandić - Predsjednik Upravnog odbora

Dejan Kandić

M.P.

Naziv izvještajnog subjekta/fudbalskog kluba:

FUDBALSKI KLUB ARSENAL TIVAT

Napomena uz finansijske izvještaje broj:

5

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Za godinu završenu na dan 31.12.2025.

Iznosi u EUR

Struktura gotovine i gotovinskih ekvivalenata:	2025.	2024.
	2.841	1.176
Ukupno:	2.841	1.176

Provjera (poz. 1 BS):

TAČNO

TAČNO

Tekstualni dio napomene:

Stanje na računi poslovnih banaka

Napomena uz finansijske izvještaje broj:

Potraživanja od klubova za transfere igrača

Za godinu završenu na dan 31.12.2025.

Iznosi u EUR

Struktura potraživanja od klubova za transfere igrača:	2025.	2024.
Ukupno:	0	0

Provjera (Σ poz. 2 i 16 BS):

TAČNO

TAČNO

Tekstualni dio napomene:

Napomena uz finansijske izvještaje broj:

Potraživanja od grupe subjekata i drugih povezanih strana

Za godinu završenu na dan 31.12.2025.

Iznosi u EUR

Struktura potraživanja od grupe subjekata i drugih povezanih strana:	2025.	2024.
Ukupno:	0	0

Provjera (Σ poz. 3 i 17 BS):

TAČNO

TAČNO

Tekstualni dio napomene:

Napomena uz finansijske izvještaje broj:		
Potraživanja od posrednika/agenata	Za godinu završenu na dan 31.12.2025.	
	Iznosi u EUR	
Struktura potraživanja od posrednika/agenata:	2025.	2024.
Ukupno:	0	0
	Provjera (Σ poz. 4 i 18 BS):	TAČNO TAČNO

Tekstualni dio napomene:

Napomena uz finansijske izvještaje broj:		6
Ostala potraživanja		Za godinu završenu na dan 31.12.2025.
		Iznosi u EUR
Struktura ostalih potraživanja:	2025.	2024.
Kupci	57.958	1.462
Ukupno:	57.958	1.462
Provjera (poz. 5 BS):		TAČNO TAČNO

Tekstualni dio napomene:

Napomena uz finansijske izvještaje broj:		8
Zalihe		
Za godinu završenu na dan 31.12.2025.		
Iznosi u EUR		
Struktura zaliha:	2025.	2024.
Zalihe	650	1.331
Ukupno:	650	1.331
Provjera (poz. 8 BS):		TAČNO TAČNO

Tekstualni dio napomene:

Zalihe materijala se odnose na zalihe pića po popisu na 31.12.2025. godine, ugostiteljskog objekta koji je počeo da radi od marta 2023. godine

Napomena uz finansijske izvještaje broj:	7	9		
Ostala sredstva (tekuća i dugoročna), AVR i poreska sredstva	Za godinu završenu na dan 31.12.2025.			

Iznosi u EUR

Struktura ostalih sredstava (tekućih i dugoročnih), AVR i poreskih sredstava	2025.	2024.
PDV	0	10.135
Aktivna vremenska razgraničenja	391	18.971
Ukupno:	391	29.106

Provjera (Σ poz. 7, 9, 19 i 20 BS): TAČNO NETAČNO

Tekstualni dio napomene:

Napomena uz finansijske izvještaje broj:		
Zajmovi i druge obaveze prema subjektima grupe i drugim povezanim stranama	Za godinu završenu na dan 31.12.2025.	

Iznosi u EUR

Struktura zajmova i drugih obaveza prema subjektima grupe i drugim povezanim stranama:	2025.	2024.
Ukupno:	0	0

Provjera (Σ poz. 25 i 37 BS): TAČNO TAČNO

Tekstualni dio napomene:

Napomena uz finansijske izvještaje broj:		
Obaveze prema klubovima iz transfera igrača	Za godinu završenu na dan 31.12.2025.	

Iznosi u EUR

Struktura obaveza prema klubovima iz transfera igrača:	2025.	2024.
OFK Grbalj	15.802	
Ukupno:	15.802	0

Provjera (Σ poz. 26 i 38 BS): TAČNO TAČNO

Tekstualni dio napomene:

Obaveza za trening kompenzaciju Ivan Božinović i Luka Petković

Napomena uz finansijske izvještaje broj:		
Obaveze prema posrednicima/agentima	Za godinu završenu na dan 31.12.2025.	
	Iznosi u EUR	
Struktura obaveza prema posrednicima/agentima	2025.	2024.
Ukupno:	0	0
	Provjera (Σ poz. 18 i 27 BS):	TAČNO TAČNO

Tekstualni dio napomene:

Napomena uz finansijske izvještaje broj:	13	
Obaveze prema dobavljačima	Za godinu završenu na dan 31.12.2025.	
	Iznosi u EUR	
Struktura obaveza prema dobavljačima:	2025.	2024.
Magud Travel doo	15.849	30.339
RIBNICA COMMERCE	21.100	12.975
PM Power doo - Tivat	8.608	12.270
Ostali dobavljači	24.466	10.987
VECTOR SYSTEM SECURITY	10.890	4.611
PERT DOO	4.917	4.059
KOPRIVICA ROSOL COMERC	0	3.573
MINKO DOO	9.649	2.755
JOMIVEX	2.680	1.967
RADOVANOVIC DOO	1.243	1.241
FREEJACK DOO	1.150	1.150
RESTART ENTERPRISE	2.816	1.060
HIFA Oil	12.745	
Ukupno:	116.112	86.987
	Provjera (poz. 28 BS):	TAČNO TAČNO

Tekstualni dio napomene:

Napomena uz finansijske izvještaje broj:		
Obaveze po osnovu poreza i doprinosa za zaposleno i angažovano osoblje	Za godinu završenu na dan 31.12.2025.	
	Iznosi u EUR	
Struktura obaveza po osnovu poreza i doprinosa za zaposleno i angažovano osoblje:	2025.	2024.
Ukupno:	0	0
	Provjera (Σ poz. 30 i 41 BS):	TAČNO TAČNO

Tekstualni dio napomene:

Napomena uz finansijske izvještaje broj:		
Obračunati troškovi i odloženi prihod (PVR i dr.)	Za godinu završenu na dan 31.12.2025.	
	Iznosi u EUR	
Struktura obračunatih troškova i odloženih prihoda (PVR i dr.):	2025.	2024.
Ukupno:	0	0
Provjera (Σ poz. 31 i 42 BS): TAČNO TAČNO		

Tekstualni dio napomene:

Napomena uz finansijske izvještaje broj:	14	15		
Ostale obaveze	Za godinu završenu na dan 31.12.2025.			
	Iznosi u EUR			
Struktura ostalih obaveza za poreze i ostalih kratkoročnih i dugoročnih obaveza:	2025.	2024.		
Ostale obaveze za poreze	7.461	251		
Ostale kratkoročne obaveze	17.105	10.680		
Ukupno:	24.566	10.931		
Provjera (Σ poz. 32, 33, 43, 44 BS): NETAČNO NETAČNO				

Tekstualni dio napomene:

Napomena uz finansijske izvještaje broj:	16
Poslovni prihodi	U 2025. godini

Tekstualni dio napomene:

Prihodi od ulaznica karata: Prihodi od članarina, po raznim osnovama, iznosili su: 49.113€, ostalo su prihodi od zakupa

Prihodi od sponzorstva i reklama:Navesti i objelodaniti sve bitne informacije koje su bitne za potpuno razumijevanje predmetnih pozicija.

	Iznosi u EUR	
Struktura UEFA solidarnosti i novčane nagrade:	2025.	2024.
Ukupno:	0	0
Provjera (poz. 25 BU): TAČNO TAČNO		

Tekstualni dio napomene:

--	--	--

Iznosi u EUR

Struktura ostalih poslovnih prihoda	2025.	2024.
Subvencije, donacije i dotacije i drugi iznosi od nacionalnih fudbalskih organa	132.750	148.192
Subvencije, donacije i dotacije i drugi iznosi od državnih ili opštinskih organa	432.004	384.552
Vanredni prihodi	5.512	72.221
Ukupno:	570.266	604.965

Provjera (poz. 33 BU):

TAČNO

TAČNO

Tekstualni dio napomene:

FSCG 132.750€ i Opština Tivat 427.000

Napomena uz finansijske izvještaje broj:

Troškovi nabavne vrijednosti robe/materijala

U 2025. godini.

Iznosi u EUR

Struktura troškova nabavne vrijednosti robe/materijala	2025.	2024.
Utrošak materijala ug objekat	-28.720	-36.108
Troškovi potrošnog materijala koji se mo		
Troškovi ostalog materijala	-4.154	-11.081
Troškovi električne energije	-8.114	-10.971
Troškovi održavanja	-4.010	-5.211
Ostali nepomenuti materijal	-7.576	-4.203
Troškovi pomoćnog materijala	-162	-232
Troškovi naftnih derivata	-3.322	-1.863
Ukupno:	-56.057	-69.669

Provjera (poz. 35 BU):

TAČNO

TAČNO

Tekstualni dio napomene:

--	--	--

Napomena uz finansijske izvještaje broj:

17

Poslovni rashodi

U 2025. godini

Troškovi za osoblje (primanja igrača i zaposlenog osoblja)

Tekstualni dio napomene:

Troškovi za osoblje: čine zarade i naknade trenera i zaposlenih u tehničko i administrativnom sektoru Sportkse organizacije

Napomena uz finansijske izvještaje broj:

Amortizacija i umanjenje vrijednosti

U 2025. godini

Tekstualni dio napomene:

--

Napomena uz finansijske izvještaje broj:

18

Ostali operativni troškovi

U 2025. godini

Iznosi u EUR

Struktura troškova održavanja utakmica:	2025.	2024.
Ostale neproizvodne usluge (uključuju i troškove suđenja)	-39.456	-40.105
Troškovi transporta	-22.782	-33.484
Troškovi zdravstvenih usluga	-10.063	-13.705
Naknade	-14.385	-12.384
Troškovi obezbjeđenja	-12.457	-11.540
Troškovi zakupa		-4.364
Ostalo		-1.614
Osiguranja	-178	-150
Troškovi čišćenja prostorija /terena poslije utak.	-410	
Ukupno:	-99.730	-117.346

Provjera (poz. 51 BU):

TAČNO

TAČNO

Tekstualni dio napomene:

--

Troškovi imovine i objekata

U 2025. godini

Tekstualni dio napomene:

--

Iznosi u EUR

Struktura troškova nefudbalskih aktivnosti:	2025.	2024.
Ostali nepromenuti rashodi		-15.032
Troškovi intelektualnih usluga	-15.000	-9.727
Reklama	-6.645	-3.595
Troškovi platnog prometa u zemlji	-5.467	-1.953
Komunalije	-2.258	-1.574
Ostalo		-358
Ukupno:	-29.370	-32.239

Provjera (poz. 55 BU):

TAČNO

TAČNO

Tekstualni dio napomene:

--

Iznosi u EUR

Struktura ostalih neraspoređenih operativnih troškova:	2025.	2024.
Ukupno:	0	0

Provjera (poz. 57 BU):

TAČNO

TAČNO

Tekstualni dio napomene:

Napomena uz finansijske izvještaje broj:

Neto rezultat od raspolaganja registracijama igrača
kad se primjenjuje metod kapitalizacije troškova

U 2025. godini

Tekstualni dio napomene:

Napomena uz finansijske izvještaje broj:

Neto rezultat od raspolaganja registracijama igrača
kad se primjenjuje metod prihoda i rashoda

U 2025. godini

Tekstualni dio napomene:

Napomena uz finansijske izvještaje broj:

Ukupan dobitak /(gubitak) od
raspolaganja/otuđivanja stalnih
sredstava (isključujući prava na registraciju igrača)

U 2025. godini

Tekstualni dio napomene:

TABELA OBAVEZA PO OSNOVU TRANSFERA IGRAČA

sa stanjem na dan 28. februar 2026. godine

sa stanjem na dan 28. februar 2026. godine																		
Detalji o igraču				Direktni troškovi prijavljivanja (sticanja) registracije igrača u skladu sa članom 101. FSCG Pravilnika					Plaćeni/izmireni iznos		Obaveze		Nelizmirani iznosi koji je dospio na dan 28.02.2026.	Iznosi izmireni između 28.02.2026. i 31.03.2026. sa navođenjem datuma izmirjenja u prilogu	Iznos dospelje a nelizmirane obaveze na 31.03.2026. (preljetje sa 28.02.2026.) sa obrazloženjem u prilogu	Odloženi iznosi na dan 28.02.2026. (pismeni ugovor sa poveriocem o produženju roka za plaćanje) sa navođenjem potrebnih datuma u prilogu	Sporni iznosi na dan 28.02.2026. (predmet tužbe ili postupaka u toku), sa kratakim opisom u prilogu	Uslonvi iznosi (potencijalna obaveza) koji još uvijek nisu priznati u bilansu stanja na dan 28.02.2026.
Ime i prezime	Datum rođenja	Datum ugovora o transferu ili pozajmici	Iz kluba (naziv kluba)	Naknada za transfer/pozajmicu profesionalnih igrača (kako je definisano FIFA Pravilnikom o statusu i transferu igrača) koja je isplaćena ili će biti isplaćena	Naknada za trening i doprinos solidarnosti definisane FIFA Pravilnikom o statusu i transferu igrača	Ostali direktni troškovi koji su plaćeni ili će biti plaćeni i ostale naknade	Ukupan iznos (kapitalizacija ili trošak) sticanja registracije igrača na dan 28.02.2026.	Ukupan iznos plaćen prije/ao 28.02.2026.	Datumi(i) plaćanja	Obaveza (iznos za naplatu) na dan 28.02.2026.	Datum(i) dospeljea svakog nelizmiranog elementa i obrazloženja							
				(a)	(b)	(c)	(d) =a+b+c	(e)	(f)	(g) = d-e	(h)	(i)	(j)	(k) = i-j	(l)	(m)	(n)	
Prijavljeni igrači																		
Ivan Božinović	14.3.2006		OFK Grbalj		11.191		11.191	0			11.191		0					
Luka Petković	1.1.2010		OFK Grbalj		4.611		4.611				4.611							

Tabela u skladu sa članom 101. FSCG Pravilnika mora sadržati:

Tabela u skladu sa članom 101. FSCG Pravilnika mora sadržati:	
1.	Svaku registraciju (uključujući i pozajmice) novih igrača na osnovu ugovora o transferu igrača koji su zaključeni u periodu od 12 mjeseci do 28. februara, bez obzira na to da li je iznos dospio na naplatu na dan 28. februar.
2.	Sve transfere dospjele na naplatu na dan 28. februara (bez obzira na to da li se odnose na odlazak ili registraciju igrača i bez obzira na to kada su izvršeni).
3.	Sve transfere sa asportnim iznosima na dan 28. februara (kako je definisano u Dijelu III FSCG Priručnika).
4.	Obavezna izrade tabele transfera postoji i kada nije bilo transfera/pozajpnica igrača u toku relevantnog perioda.
	Podnosioc zahtjeva za licencu u obavezni je da izvrši usklađivanje svojih obaveza prema tabeli transfera sa pokrepljujućim računovodstvenim evidencijama.
	Podnosioc zahtjeva za licencu u obavezni je da ubela transfera potpuna, tačna i u skladu sa propisima, što mora biti potkrjepljeno kratkom izjavom i potpisom izvršnog organa/ovlaštenih
5.	Podnosioc zahtjeva za licencu u obavezni je da potvrdi da je tabela transfera potpuna, tačna i u skladu sa propisima, što mora biti potkrjepljeno kratkom izjavom i potpisom izvršnog organa/ovlaštenih
	podpisnika podnosioca zahtjeva za licencu.
6.	Podnosioc zahtjeva je dužan da za iskazane pozicije u kolonama (f) i od (h) do (m), u sklopu Izjave navedene iznad u tački 5, precizno navede i opise datume plaćanja, datume dospjela i predviđena obrazloženja i kratke opise. Ukoliko je iznos obaveza plativ u više rata, potrebno je prikazati iznos za svaku ratu sa odnosnim datumima dospjela.

Tabela priložena u skladu sa Pravilnikom o licenciranju i finansijskoj održivosti klubova FSCG za takmičenja u organizaciji UEFA i pratećim Priručnikom za promjenu finansijskih kriterijuma

Tabela je usvojena od strane Uprave i odobrena za izdavanje dana:

29.3.2026

Šetalište Kapetana Marka Krstovića bb, 85320 Tivat

Upravnog odbora/Predsjednik
Dejan Kandić - Predsjednik Upravnog
M.P.

**Za računovodstvo,
Dejan Kandić**

FUDBALSKI KLUB ARSENAL TIVAT

Naziv izvještajnog subjekta/fudbalskog kluba:

TABELA POTRAŽIVANJA PO OSNOVU TRANSFERA IGRAČA

sa stanjem na dan 28. februar 2026. godine

TABELA POTRAŽIVANJA IZ OŠROVČE ZAPOSLOVANJE																	
sa stanjem na dan 28. februar 2026. godine																	
Detalji o igraču				Prihodi/naknade od raspolaganja registracijama igrača			Primljena sredstva/uplaćeni iznosi	Potraživanja		Dospjela potraživanja na dan 28.02.2026.	Iznosi potraživanja izmireni između 28.02.2026. i 31.03.2026. sa navođenjem datuma izmirenja u prilogu	Iznos dospjelih potraživanja na 31.03.2026. (prenijete sa 28.02.2026.) sa obrazloženjem u prilogu	Odloženi iznosi na dan 28.02.2026. (pismeni ugovor sa povjerenicom o produženju roka za plaćanje) sa navođenjem potrebnih datuma u prilogu	Sporni iznosi na dan 28.02.2026. (predmet tužbe ili postupaka u toku) sa kratkim opisom u prilogu	Uslovni iznosi (potencijalna potraživanja) koji još uvijek nisu priznati u bilansu stanja na dan 28.02.2026.		
Ime i prezime	Datum rođenja	Datum ugovora o transferu ili pozajmici	Prema klubu (naziv kluba)	Naknada za transfer/pozajmicu profesionalnih igrača (kako je definisano FIFA Pravilnikom o statusu i transferu igrača) koja je primljena ili se potražuje	Naknada za trening i doprinos solidarnosti definisane FIFA Pravilnikom o statusu i transferu igrača	Ostale naknade koje su primljene ili se potražuju		(d) = a+b+c	(c)							(f) = d - c	(g)
				(a)	(b)	(c)	(d) = a+b+c	(c)	(f) = d - c	(g)	(h)	(i)	(j) = h - i	(k)	(l)	(m)	
Prijavljeni igrači																	
Igrač 1																	
Igrač 2																	
Igrač 3																	
Igrač 4																	
Pozajmljeni igrači																	
Igrač 1																	
Igrač 2																	
Igrač 3																	
Igrač 4																	
Ukupno										0	0	0	0	0	0	0	

Tabela potraživanja treba sadržati:

Svaku registraciju (uključujući i pozajmice) novih igrača na osnovu ugovora o transferu igrača koji su zaključeni u periodu od 12 mjeseci do 28. februara, bez obzira na to da li je iznos dospio na naplatu na dan 28. februar.

Sve transfere dospjele na naplatu na dan 28. februara (bez obzira na to da li se odnose na odlazak ili registraciju igrača i bez obzira na to kada su izvršeni).

Sve transfere sa osporenim iznosima na dan 28. februara.

Podnosilac zahtjeva za licencu u obavezi je da izvrši usklađivanje svojih potraživanja prema tabeli potraživanja po osnovu transfera sa potkrepljujućim računovodstvenim evidencijama.

Podnosilac zahtjeva je dužan da za iskazane pozicije u kolonama od (g) do (m), za koje je potrebno, dostavi u prilogu dokument u kojem će precizno navesti i opisati datume izmirenja, datume dospjeća i predviđena obrazloženja i kratke opise. Ukoliko je iznos potraživanja naplativ u više rata, potrebno je prikazati iznos za svaku ratu sa odnosnim datumima dospjeća.

Šetalište Kapetana Marka Krstovića bb, 85320 Tivat

Tabela je usvojena od strane Uprave i odobrena za izdavanje dana:

29.3.2026

Upravnog odbora/Predsjednik

kluba

Za računovodstvo,

Dejan Kandić

Dejan Kandić - Predsjednik Upravnog

M.P.

SFAI Montenegro d.o.o.
VII omladinske bb.
81000 Podgorica
Montenegro
Telephone +382 (69) 318 918

FC "ARSENAL", Tivat
COMPANY MANAGEMENT BODIES
FC "ARSENAL", Tivat

Audit report on financial statements

Opinion

We have audited the financial statements of FC "ARSENAL" Tivat (hereinafter "the Company"), which include the statement of financial position (balance sheet) as at 31 December 2025 and the corresponding statement of comprehensive income (income statement), cash flows, and notes to financial statements 2 to 6 (submitted in excel format) that include a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the financial statements present fairly and objectively, in all material respects, the financial position of the Company as at 31 December 2025, as well as the results of its operations and cash flow balances for the year then ended, in accordance with accounting regulations of Montenegro, based on the Law on Accounting and Accounting Policies disclosed in the Notes to the financial statements from numbers 2 to 6 (submitted in excel format).

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with the Law on Audit of Montenegro and International Standards on Auditing (ISA). Our responsibilities under these standards are described in more detail in the paragraph Auditors' Responsibility for the Audit of Financial Statements. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants of the International Accounting Standards Board (IESBA Code) and the ethical requirements relevant to our audit of financial statements in Montenegro, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with with these requirements and the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Key audit issues

The key issues of the audit are those issues that, according to our expert assessment, were of the greatest importance in our audit of the Company's financial statements for the current period. We have determined that there are no key audit issues to be addressed in our report.

Management's responsibility and those charged with governance for the financial statements

The Company's management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with the accounting regulations of Montenegro based on the Law on Accounting (Official Gazette of Montenegro No. 52/16), as well as for those internal controls that management determines necessary in preparation. financial statements that do not contain material

misstatements resulting from a criminal act or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, where appropriate, matters relating to business continuity and applying the going concern principle as an accounting basis, unless management intends to liquidate the Company, or to suspend business, or has no real possibility other than to do so.

The persons authorized to manage are responsible for supervising the financial reporting process of the Company.

Auditor's responsibility for auditing financial statements

Our objective is to provide reasonable assurance that the financial statements, taken as a whole, do not contain material misstatements, resulting from criminal activity or error, and to issue an audit report containing our opinion. Reasonable assurance represents a high level of assurance, but does not guarantee that an audit conducted in accordance with International Standards on Auditing will always reveal material misstatements when they exist. Misstatements may arise from a criminal act or error and are considered material if it is reasonable to expect that they will, individually or collectively, influence the economic decisions of users made on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with ISA standards, we apply professional judgment and maintain professional skepticism during the audit. We also:

- We identify and assess the risks of material misstatement of financial statements arising from a criminal act or error, design and perform audit procedures that are adequate for that type of risk, and collect audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for expressing our opinion. The risk that material misstatements resulting from a criminal act will not be identified is greater than the risk resulting from an error, as the criminal act may involve aggregation, falsification, willful misconduct, misrepresentation or circumvention of internal control;
- We gain an understanding of the internal controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not in order to express an opinion on the effectiveness of the Company's internal control system;
- We assess the adequacy of applied accounting policies, as well as the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management;
- We conclude on the appropriateness of the application of the principle of continuity as an accounting basis by management and, based on the audit evidence collected, whether there is material uncertainty regarding events or conditions that may cause significant doubt permanence. If we conclude that there is material uncertainty, we are required to draw attention in our report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are not adequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on audit evidence gathered up to the date of the auditor's report. However, future events or conditions may result in the Company ceasing to operate in accordance with the going concern principle.

However, future events or conditions may cause the Company to cease to operate on a going concern basis.

- We evaluate the overall presentation, structure and contents of the financial statements, including disclosures, and whether the financial statements present basic transactions and events in such a way as to achieve a fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, inter alia, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we have identified during the audit.

We also provide a statement to those charged with governance that we comply with the relevant ethical requirements regarding independence and that we will inform them of any relationships and other matters that may reasonably be expected to affect our independence, and where possible, related protection measures.



Goran B. Strahinja
Certified auditor
SFAI Montenegro d.o.o. Podgorica

Podgorica, May 20, 2026.

FOOTBALL ASSOCIATION OF MONTENEGRO*Bulevar Veljka Vlahovica bb, Podgorica**- Licensing Department***Subject Title: Declaration of Independence and Eligibility**

Respected,

For the needs of the UEFA licensing process for the competition season 2026/2027 we audited the financial statements and other required procedures of the FC "ARSENAL".

Accordingly, we declare under our sole responsibility that:

- we have a license / license to perform auditing activities in accordance with the provisions of the Audit Act ("Official Gazette of Montenegro" No. 001/17). A copy of the permit / license is attached.
- in accordance with Article 23 of the Law on Audit, we have a policy of liability insurance for damage that our work could possibly cause to the person / persons for whom we perform the audit and other procedures. A copy of the Insurance Policy is attached.
- in accordance with Article 9 of the Law on Audit, there was no restriction on performing audits and conducting other audit procedures, ie. the auditor hired is not:
 - in which he is a shareholder, member, founder or has a share or has significant financial influence in the audited entity or has a significant interest in a related legal entity of the audited entity;
 - in which he is a director, or a member of the management or supervisory body, a procurator and an authorized representative of the audited entity or a legal entity that has a significant interest in a related legal entity of the audited entity;
 - in which the director, or a member of the management or supervisory body or a procurator is his direct blood relative, collateral blood relative up to the third degree of kinship and spouse;
 - in which he performed accounting tasks or provided additional services;
 - had restrictions in other cases established by the Code of Ethics for Professional Accountants.
- during the implementation of audit and other procedures, we fully complied with the Code of Ethics for Professional Accountants, as provided by Article 8 of the Law on Audit.
- during our work we applied all the principles of professional ethics, independence and objectivity as prescribed by Article 8 of the Law on Audit.

Best regards,



Goran B. Stranin
Certified auditor
SFAI Montenegro d.o.o. Podgorica

Podgorica, May 20, 2026.

REPORT ON THE FINDINGS OF THE FACTUAL SITUATION REGARDING LIABILITIES UNDER BASIS OF PLAYER TRANSFER

Delivered:

- Football Association of Montenegro (hereinafter: FSCG)
- Football club: FC "ARSENAL" Tivat

In accordance with the requirements of the FSCG Rulebook on licensing of clubs for competitions organized by UEFA (hereinafter: FSCG Rulebook) and the Manual for the application of financial criteria (hereinafter: FSCG Manual), we have been hired by FC "ARSENAL", according to the audit contract from February 24, 2025., to perform certain procedures in connection with the attached Table of obligations based on player transfers on February 28, 2026.

The table of obligations based on player transfers is the responsibility of the club, and is confirmed by Dejan Kandić.

Our engagement was performed in accordance with the International Standard for Related Services (ISRS 4400) applicable to engagements to perform contracted procedures. Our engagement and report on that basis is intended only for the needs of FC "ARSENAL" FSCG as a licensor and in connection with the licensing procedure of the club for competitions organized by UEFA for the season 2026/2027 in accordance with the FSCG Regulations and Manual.

Our report is intended to fulfill the agreed procedures and therefore our report cannot be considered suitable for use for any purpose other than those stated.

Our engagement included the following procedures:

- 1) Obtaining the transfer table and appropriate supporting documentation submitted by the license applicant regarding transfer obligations as of the date February 28, 2026. which need to be settled by March 31, 2026.;
- 2) Carrying out the necessary steps (including determining the sample size) to assess the completeness and accuracy of the corresponding balances and forming a conclusion regarding each of the procedures performed and reconciling the obligations according to the transfer table with the supporting accounting records;
- 3) Checking the completeness of the balance of due and unpaid obligations reported by the FC "ARSENAL" for the license on February 28th and checking whether the transfer table is complete, accurate and in accordance with the regulations;

- 4) Checking the settlement of all outstanding liabilities due between February 28th and March 31st;
- 5) Identifying all outstanding transfer obligations as of March 31;
- 6) Verification of deferred, disputed and contingent amounts as defined in Part III of the FSCG Manual;
- 7) Other necessary procedures in accordance with the requirements of the FSCG Regulations and Manual.

Findings

Based solely on the above engagement, we report our findings as follows:

Upon review of the documentation relating to liabilities towards other clubs, it was noted that there are outstanding non-current liabilities arising from player transfer arrangements, as defined in the Agreement on the Settlement of Liabilities for Training Compensation and Player Development concluded with OFK Grbalj. The agreement relates to the transfer of two players (Ivan Božinović and Luka Petković) in the total amount of EUR 15,802.

All amounts recorded in respect of player transfers owed to football clubs and due for payment by February 28, 2026., according to accounting records FC "ARSENAL" conducted from that date, were fully paid up to March 31, 2026.

Our engagement was limited to the procedures defined above, and was not intended to detect errors or misstatements that we believe are not material. The procedures we performed do not constitute an audit conducted in accordance with International Standards on Auditing or a review conducted in accordance with International Standards on Engagements for the Review of Financial Statements. Our report is intended solely for the purpose stated in the introductory part of this report and is not intended for any other purpose or for distribution to other parties. This report relates only to the Player Transfer Obligations Table and does not include any financial statements FC "ARSENAL", taken as a whole.



Goran B. Stranin
Certified auditor
SFAI Montenegro d.o.o. Podgorica

Podgorica, May 20, 2026.

REPORT ON THE FINDINGS OF THE FACTUAL SITUATION REGARDING LIABILITIES ACCORDING TO EMPLOYEES

Delivered:

- Football club: FC "ARSENAL"
- Football Association of Montenegro (hereinafter: FSCG)

In accordance with the requirements of the FSCG Rulebook on licensing of clubs for competitions organized by UEFA (hereinafter: FSCG Rulebook) and the Manual for the application of financial criteria (hereinafter: FSCG Manual), we have been hired by FC "ARSENAL", according to the audit contract from February 24, 2025., to perform certain procedures in connection with the attached Table of employees on February 28, 2026.

The table of employees is the responsibility of the club, and it is confirmed by Dejan Kandić.

Our engagement was performed in accordance with the International Standard for Related Services (ISRS 4400) applicable to engagements to perform contracted procedures. Our engagement and report on that basis is intended only for the needs of FC "ARSENAL" and FSCG as a licensor and in connection with the licensing procedure of the club for competitions organized by UEFA for the season 2026/2027 in accordance with the FSCG Regulations and Manual. Our report is intended to fulfill the agreed procedures and therefore our report cannot be considered suitable for use for any purpose other than those stated.

Our engagement included the following procedures:

- 1) Obtaining the employee table and appropriate supporting documentation submitted by the football club for the license regarding obligations towards employees as of the date February 28, 2026. which need to be settled by March 31, 2026.;
- 2) Carrying out the necessary steps (including determining the sample size) to assess the completeness and accuracy of the corresponding balances and forming a conclusion regarding each of the procedures performed and reconciling the data in the employee table with the supporting accounting records;
- 3) Checking the completeness of the balance of outstanding liabilities reported by the football club for the license as of February 28 and checking whether the employee table is complete, accurate and in accordance with regulations;
- 4) Verifying the settlement of all outstanding liabilities due between February 28 and March 31;
- 5) Identifying all outstanding liabilities to employees as of March 31;
- 6) Verifying deferred and disputed amounts as defined in Part III of the FSCG Manual;
- 7) Other necessary procedures in accordance with the requirements of the FSCG Rules and Manual.


Findings

Based solely on the above engagement, we report our findings as follows:

All recorded amounts of liabilities to employees with the balance as of the date February 28, 2026. were, according to the club's accounting records, paid in full on the day March 31, 2026.

Our engagement was limited to the procedures defined above, and was not intended to detect errors or misstatements that we believe are not material. The procedures we performed do not constitute an audit conducted in accordance with International Standards on Auditing or a review conducted in accordance with International Standards on Engagements on Reviews of Financial Statements.

Our report is intended solely for the purpose stated in the introductory part of this report and is not intended for any other purpose or for distribution to other parties. This report relates only to the Table of Employees and does not include any financial statements FC "ARSENAL", taken as a whole.



Goran B. Strahinja
Certified auditor
SFAI Montenegro d.o.o. Podgorica

Podgorica, May 20, 2026.

REPORT ON FACTUAL FINDINGS RELATED TO OBLIGATIONS TOWARDS COMPETENT AUTHORITIES BASED ON TAXES AND CONTRIBUTIONS

Delivered:

- Football club: FC "ARSENAL"
- Football Association of Montenegro (hereinafter: FSCG)

In accordance with the requirements of the FSCG Rulebook on licensing of clubs for competitions organized by UEFA (hereinafter: FSCG Rulebook) and the Manual for the application of financial criteria (hereinafter: FSCG Manual), we have been hired by FC "ARSENAL", according to the audit contract from February 24, 2025, to perform certain procedures in connection with the attached Table of taxes and contributions on February 28, 2026.

The table of taxes and contributions is the responsibility of the club, and is confirmed by Dejan Kandić.

Our engagement was performed in accordance with the International Standard for Related Services (ISRS 4400) applicable to engagements to perform contracted procedures. Our engagement and report on that basis is intended only for the needs of FC "ARSENAL" and FSCG as a licensor and in connection with the licensing procedure of the club for competitions organized by UEFA for the season 2026/2027 in accordance with the FSCG Regulations and Manual. Our report is intended to fulfill the agreed procedures and therefore our report cannot be considered suitable for use for any purpose other than those stated.

Our engagement included the following procedures:

- 1) Obtaining the tax and contribution table and the corresponding supporting documentation submitted by the football club for the license in relation to tax and contribution obligations as of the date February 28, 2026, which need to be settled by March 31, 2026.;
- 2) Carrying out the necessary steps (including determining the sample size) to assess the completeness and accuracy of the corresponding balances and forming a conclusion regarding each of the procedures performed and reconciling the data in the tax and contribution table with the supporting accounting records;
- 3) Checking the completeness of the balance of due and unpaid obligations reported by the FC "ARSENAL" or the license on February 28th and checking whether the tax and contribution table is complete, accurate and in accordance with regulations;
- 4) Verification of the settlement of all outstanding liabilities due between 28 February and 31 March;
- 5) Identification of all outstanding liabilities for taxes and contributions as of 31 March;
- 6) Verification of deferred and disputed amounts and amounts pending as defined in Part III of the FSCG Manual;
- 7) Other necessary procedures in accordance with the requirements of the FSCG Rules and Manual.


Findings

Based solely on the above engagement, we report our findings as follows:

All recorded amounts of liabilities to the competent authorities for taxes and contributions on the salaries of employees and engaged persons with the balance as of the date February 28, 2026. were, according to the club's accounting records, fully paid for with March 31, 2026.

Our engagement was limited to the procedures defined above, and was not intended to detect errors or misstatements that we believe are not material. The procedures we performed do not constitute an audit conducted in accordance with International Standards on Auditing or a review conducted in accordance with International Standards on Engagements on Reviews of Financial Statements.

Our report is intended solely for the purpose stated in the introductory part of this report and is not intended for any other purpose or for distribution to other parties. This report relates only to the Player Transfer Liabilities Table and does not include any financial statements FC "ARSENAL", taken as a whole.



Goran B. Strahinja
Certified auditor
SFAI Montenegro d.o.o. Podgorica

Podgorica, May 20, 2026.

AUDITOR'S REPORT ON COMPLIANCE WITH THE "NET CAPITAL" CONDITION

In relation to the presented financial information, we assessed whether the indicator defined in Article 100 ("Negative capital") was violated or not.

Based on the audit procedures performed, it was determined that the Club did not violate the rules on compliance with the "Net capital" condition. Namely, the Club was obliged to present in its annual financial statements a net capital position that:

- a) is positive; or
- b) has improved by 10% or more compared to the previous 31 December.

The Club has fulfilled the conditions stipulated in Article 100 of the Regulations on Licensing and Financial Sustainability of FSCG Clubs for Competitions Organized by UEFA.


Goran B. Strahinja
Certified auditor
SFAI Montenegro d.o.o. Podgorica



Podgorica, May 20, 2026.

**STATEMENT OF COMPLIANCE OF ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS
WITH ACCOUNTING REQUIREMENTS**

Regarding the request of the 2026/2027 Season Manual, item 70. "We declare that the Annual Financial Reports are in accordance with the accounting requirements specified in Part II".



Goran B. Strahinja
Certified auditor
SFAI Montenegro d.o.o. Podgorica

Podgorica, May 20, 2026.

Name of the Reporting subject/Football club: FUDBALSKI KLUB ARSENAL TIVA	BASIC INFORMATION ABOUT CLUB, BASIS FOR PREPARATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES THAT CLUB APPLIES
<i>Basic information about Reporting subject/Football club:</i>	FK "Arsenal" Tivat, founded in 1914, Tax ID (PIB): 02023610, VAT No.: 91/31-02440-9, address: Šetalište Kapetana Marka Krstovića bb, 85320 Tivat. Official club website: FK Arsenal Tivat and email address: farsenal@tivat1914@gmail.com. The club was re-registered in accordance with the applicable Sports Law in 2019. The President of the Board of Directors and also the President of the Club is Dejan Kandić. The President of the Club Assembly is Ivo Bošković. The founder of the club is the Municipality of Tivat, holding 100% ownership. The current Club Statute was adopted at the Club Assembly session held on 07 October 2021. The club qualified for the Montenegrin First League for the first time in its history, while its youth academy has significantly expanded and currently includes more than 300 children. The club's objective is to develop as many players as possible from its youth academy who will become key players of the senior team, as well as to achieve qualification for one of the European competitions.
<i>Basis for preparation and presentation of the Financial Statement:</i>	The basis for preparing the financial statements relies on the accounting standards prescribed by the national legislation governing business entities – the Accounting Law ("Official Gazette of Montenegro", No. 52/16), together with accompanying accounting regulations and by-laws applicable to business entities in Montenegro. The financial statements have been prepared under the going concern assumption. The reason for preparing and presenting the financial statements is compliance with national legislation, on the one hand, and UEFA club licensing requirements for the 2024/2025 season, on the other. The reporting currency is the EURO.
<i>Basic Accounting policies</i>	The financial statements of FK Arsenal have been prepared in accordance with: The Accounting Law regulating the conditions and manner of maintaining business records, preparation, presentation, submission, and disclosure of financial statements; International Financial Reporting Standards (IFRS); International Accounting Standards (IAS); The Rulebook on the Chart of Accounts and Contents of Accounts for business entities and other legal persons; The Rulebook on Club Licensing for UEFA competitions.
<i>Tangible Fixed Assets/Property, equipment and other:</i>	Property, plant, and equipment are recognized as fixed assets when it is expected that they will be used for more than one year. The acquisition cost of property, plant, and equipment is recognized as a fixed asset if the recognition criteria under IAS 16 Property, Plant and Equipment are met, namely: future economic benefits associated with the asset are expected; and the acquisition cost of the asset can be reliably measured. An item of equipment is recognized if it meets the above conditions and if its acquisition value at the time of purchase exceeds EUR 300. Exceptionally, items with a value lower than EUR 300 may also be recognized as equipment if the Sports Organization considers such recognition justified. Items not meeting these conditions are recognized as inventory (tools and small inventory). Property, plant, and equipment are initially recognized at acquisition cost. Acquisition cost includes: invoice price after deduction of trade discounts and rebates; import duties and non-refundable taxes; costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to operate as intended by management. Borrowing costs incurred during construction or production of qualifying assets are included in the acquisition cost if the capitalization conditions under IAS 23 Borrowing Costs are met.

ACCOUNTING POLICIES

Intangible Assets - Player Registration Rights:	Relevant guidelines of the FSCG Rulebook on Club Licensing and Financial Sustainability for UEFA competitions and the accompanying Manual are applied in this regard. FK Arsenal applies the accounting policy of recognizing and presenting expenses related to this basis in the current reporting period.
Other intangible assets:	Other intangible assets are accounted for in accordance with IAS 38 and in compliance with the FSCG Rulebook on Club Licensing for UEFA competitions and the accompanying Manual.
Depreciation:	The value of assets is systematically allocated through depreciation over their useful lives. Depreciation of property, plant, and equipment is calculated individually for each asset. For newly acquired assets, depreciation begins in the first month following the month in which the asset becomes available for intended use. Land is not depreciated. Buildings and equipment are depreciated using the straight-line method. The depreciation base consists of the revalued acquisition cost reduced by residual value. Residual value is estimated based on values at the acquisition date. The estimated useful lives of newly acquired assets, grouped according to IAS 16, are: - buildings – 50 years; - household furniture – 10 years; - installations – 10 years; - kitchen furniture – 8 years; - restaurant furniture – 8 years; - office furniture – 8 years; - trucks – 6 years; - cars – 6 years; - computer equipment – 3 years; - other equipment – 3 years. After revaluation of property, plant, and equipment, depreciation rates are determined according to the estimated remaining useful life of the asset. Residual values and useful lives are reviewed at least at the end of each reporting period. Changes in previous estimates are treated as changes in accounting estimates in accordance with IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, and their effects are reflected in the current and future periods.
Investments / financial placement:	
Receivables:	Short-term receivables are measured at the value stated in the documents forming the basis of the related contractual relationship.
Cash and cash equivalent:	Cash and cash equivalents are presented at nominal value as stated in the supporting documentation proving the existence of such assets. Cash is presented in the currency in which it is denominated.
Tax and Deferred tax	Taxes and deferred taxes are accounted for in accordance with the relevant regulations of Montenegro (Law on Value Added Tax, Corporate Income Tax Law) and IAS 12 Income Taxes.
Inventories:	
Loans and other loans:	Upon initial recognition, liabilities are measured at fair value arising from the underlying obligation. Transaction costs are included in the initial measurement of liabilities.

ACCOUNTING POLICIES

Liabilities:	A liability is a present obligation arising from past events, the settlement of which is expected to result in an outflow of resources from the Sports Organization. A liability is recognized when it is probable that settlement of the obligation will require an outflow of resources and when the amount can be reliably measured. Liabilities include: - long-term liabilities (long-term loans); - short-term financial liabilities (short-term loans and other short-term financial obligations); - trade payables and other operating liabilities; - other short-term liabilities. Long-term liabilities are liabilities due after more than one year from the date of the financial statements. Short-term liabilities are liabilities due within one year from the reporting date. The portion of long-term liabilities due within one year is presented as current liabilities. Foreign currency liabilities are measured at the middle exchange rate valid on the reporting date. Exchange differences arising from such valuation are recognized as income or expense of the period. Exchange differences arising between the transaction date and settlement date are recognized in profit or loss. Reduction of liabilities based on legal provisions, out-of-court settlements, and similar events is recognized through direct write-off.
Provisions:	
Equity and reserves:	Equity consists of the entity's own funding sources used to acquire assets and includes: - share capital (acquired upon establishment and during operations); - reserves; Revenue represents grants, compensation, and funds received from ordinary activities and is recognized in Class 6 – Revenue accounts, regardless of the timing or method of collection. Revenue includes: - revenue from sale of goods and services; - donations; - grants; - subsidies; - sponsorships; - membership fees; - rental income; - other revenue. Revenue is measured at the fair value of consideration received or receivable, net of discounts and VAT. Interest income is recognized in the period to which it relates. <i>Revenue also includes gains arising from disposal of certain types of assets. Gains are presented net of related expenses incurred in generating such revenue.</i> Expenses represent costs arising from ordinary activities and are recognized in Class 5 – Expenses accounts. Expenses also include losses resulting from ordinary activities that represent reductions in economic benefits or decreases in assets for which no adequate compensation is received. Borrowing costs, including interest and exchange differences related to borrowings in foreign currencies, are recognized as expenses in the period to which they relate, unless capitalized as part of qualifying assets.
Operating costs:	
Reconciliation of values (increase and decrease of value of tangible and intangible assets):	
Financial income/costs:	
Other income:	Other revenue represents compensation arising from ordinary activities and is recognized in Class 6 – Revenue accounts, regardless of timing or collection method. Revenue also includes gains from disposal of certain forms of assets and is presented net of related expenses incurred in generating such revenue.

ACCOUNTING POLICIES

Other costs:	
Related party disclosures:	
Events after the balance sheet date:	In accordance with IAS 10 Events After the Reporting Period.
Subsequently discovered errors:	Subsequently identified errors are accounted for in accordance with IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors and the internal procedures of FK Arsenal.
Other disclosures:	In accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), International Accounting Standards (IAS), the Rulebook on the Chart of Accounts and Contents of Accounts for business entities and other legal entities, and the Rulebook on Club Licensing for UEFA competitions. Recognition of earmarked donations related to assets is performed using the deferred income method, whereby the donation is initially recognized as deferred income and subsequently recognized systematically in income in proportion to depreciation expense during the accounting period.

Basis for preparation of the Financial Statements and Accounting policies were adopted by the Management and approved for issuing/disclosure on the day:

29.3.2026

Dejan Kandić - Predsjednik Upravnog odbora/Predsjednik kluba
Dejan Kandić - Predsjednik Upravnog odbora

L.S

Name of the reporting subject/football club:
FUDBALSKI KLUB ARSENAL TIVAT

Balance sheet (Statement of financial position)
as at 31 December, 2025

as at 31 December, 2025

			Current year	Previous year
No.	Name of position	Note number	31.12.2025. Amount in EUR	31.12.2024. Amount in EUR
	<i>Current assets</i>			
1.	Cash and Cash Equivalents	5	2841	1176
2.	Accounts Receivable from clubs for Player Transfers			
3.	Accounts Receivable from Group Entities and Related Parties			
4.	Accounts Receivable from Intermediary/Agent			
5.	Other Accounts Receivable	6	57958	1462
6.	Investments			
7.	Tax assets	7	0	10135
8.	Inventories	8	650	1331
9.	Other Current Assets and Accruals	9	391	18971
10.	Total Current Assets		61.840	33.075
	<i>Non Current Assets</i>			
11.	Tangible Fixed Assets/Property, equipment and other	10	70296	41563
12.	Investment property			
13.	Intangible Assets-acquisition of a player's registration			
14.	Other Intangible Assets	11	6000	3000
15.	Investments/financial placements			
16.	Accounts Receivable from clubs for Player Transfers			
17.	Accounts Receivable from Group Entities and Related Parties			
18.	Accounts Receivable from Intermediary/Agent			
19.	Tax assets (deferred tax assets and other)			
20.	Other Non Current Assets			
21.	Total Non Current Assets		76.296	44.563
22.	TOTAL ASSETS		138.136	77.638
	<i>Current Liabilities</i>			
23.	Bank Overdrafts			
24.	Bank and other loans	12	17500	
25.	Loans/Accounts Payable to Group Entities/Related Parties			
26.	Accounts Payable relating to Player Transfers			
27.	Accounts Payable to Intermediary/Agent			
28.	Accounts Payable to Suppliers	13	116112,01	86987
29.	Accounts Payable to employed and engaged staff (net) as defined in Article 102, paragraph 3 of FAM Club Licencing Regulations			
30.	Accounts Payable to Social/Tax Authorities for employed and engaged staff as defined in Article 102, paragraph 3 of FAM Club Licencing Regulations			
31.	Accruals and Deferred Income			
32.	Other Tax Liabilities	14	7461	251
33.	Other Current Liabilities	15	17105	10680
34.	Short-term Provisions			
35.	Total Current Liabilities		158.178	97.918

No.	Name of position	Note number	31.12.2025. Amount in EUR	31.12.2024. Amount in EUR
	<i>Non Current Liabilities</i>			
36.	Bank and other loans			
37.	Loans/Accounts Payable to Group Entities/Related Parties			
38.	Accounts Payable relating to Player Transfers		15801,99	
39.	Accounts Payable to Intermediary/Agent			
40.	Accounts Payable to employed and engaged staff (net) as defined in Article 102, paragraph 3 of FAM Club Licensing Regulations			
41.	Accounts Payable to Social/Tax Authorities for employed and engaged staff as defined in Article 102, paragraph 3 of FAM Club Licensing Regulations			
42.	Accruals and Deferred Income			
43.	Other Tax Liabilities			
44.	Other Non Current Liabilities			
45.	Long-term Provisions			
46.	Total Non Current Liabilities		15.802	0
47.	TOTAL LIABILITIES		173.980	97.918
48.	Net Assets/(Liabilities)		-35.844	-20.280
	<i>Equity and reserves</i>			
49.	Share/Fund Capital		1505	1505
50.	Retained earnings/Uncovered loss		-23893	-23893
51.	Profit/(loss) of the current year		-13456	2108
52.	Revaluation Reserves			
53.	Other Reserves			
54.	Total equity and reserves		-35.844	-20.280
55.	TOTAL EQUITY AND LIABILITIES		138.136	77.638

Statement is prepared in accordance with the FAM Club Licensing and Financial Sustainability Regulations in the UEFA Club Competitions and following Manual for the application of the financial criteria of the F and Financial Sustainability Regulations for Participation in the UEFA Club Competitions

Financial statement were adopted by the Management and approved for issuing/disclosure on the day:

29.3.2026

Šetalište Kapetana
Marka Krstovića

Director/President

Dejan Kandić - Predsjednik Upravnog odbora

Person responsible for compiling f

Dejan Kandić

L.S.

Check (Total Assets=Total Equity and Liabilities):

TRUE

TRUE

Name of the Reporting subject/Football club:
FUDBALSKI KLUB ARSENAL TIVAT

Profit and Loss Account (Income Statement)
for the year ended December 31, 2025

No.	Name of position	Note number	Current year	Previous year
			31.12.2025. Amount in EUR	31.12.2024. Amount in EUR
	INCOME			
	<i>Income from tickets</i>			
1.	Tickets for national competitions			
2.	Tickets for UEFA club competitions			
3.	Season/annual tickets			
4.	Membership		49113	56742
5.	Other non-split income from tickets			
6.	Income from tickets-total		49.113	56.742
	<i>Sponsorship and advertising income</i>			
7.	Sponsor-kit manufacturer			
8.	Main sponsor			
9.	Stadium sponsor			
10.	Advertising tables around football fields			
11.	Other non-split sponsorship and advertising income		289425	229078
12.	Sponsorship and advertising income-total		289.425	229.078
	<i>Broadcasting rights income</i>			
13.	Broadcasting rights for national competitions			
14.	Other non-split broadcasting rights income			
15.	Broadcasting rights income-total		0	0
	<i>Commercial income</i>			
16.	National competitions			
17.	Merchandising-sale of products and services		62284	57096
18.	Non-matchday usage of facilities and equipment			
19.	Commercial income from Membership			
20.	Other non-split commercial income			
21.	Commercial income-total		62.284	57.096
	<i>UEFA Solidarity and Prize Money</i>			
22.	UEFA Club Competitions - Broadcasting Rights, Commercial, Prize money			
23.	UEFA Club Competitions - Solidarity Payments			
24.	UEFA Solidarity and Prize Money - Other/Non-Split			
25.	UEFA Solidarity and Prize Money-total		0	0
	<i>Other operating income</i>			
26.	Subsidies, donations and grants and other amounts from National Football Bodies		132750	148192
27.	Subsidies, donations and grants and other amounts from the government or municipal body		432004	384552
28.	Donations from non related parties			
29.	Contributions/Donations from related parties			
30.	Income from Non-Football Operations			
31.	Exceptional income		5512	72221
32.	Other operating income-non-split			
33.	Other operating income-total		570.266	604.965
34.	Total-Income	16	971.088	947.881

No.	Name of position	Note number	31.12.2025. Amount in EUR	31.12.2024. Amount in EUR
EXPENSES				
35.	Expenses of purchase value of goods/materials		-56057	-69669
36.	Total Expenses of purchase value of goods/materials		-56057	-69669
<i>Staff Expenses (players and employee benefits)</i>				
37.	Players Wages and Salaries		-472428,487476518	-442102,925828428
38.	Social/tax authorities expenses for players		-24687,9203105823	-11257,3976505949
39.	Other Players Benefits/Non-Split			
40.	Total Players Wages and Salaries		-497.116	-453.360
41.	Other Employee Wages and Salaries		-254383,465040701	-238053,168839699
42.	Social/tax authorities expenses for Other Employee		-13293,1271721979	-6061,5076812774
43.	Other Non-Split Wages-Other Employee			
44.	Total Wages and Salaries-Other Employee		-267.677	-244.115
45.	Total Staff Expenses	17	-764.793	-697.475
<i>Depreciation, Amortisation and Impairment</i>				
46.	Depreciation of Tangible Fixed Assets		-4186	-3800
47.	Impairment of tangible fixed assets			
48.	Amortisation of Other Intangible Assets (excluding player registrations)			
49.	Impairment of other intangible assets (excluding player registrations)			
50.	Depreciation, Amortisation and Impairment-Total (excluding player registrations)		-4.186	-3.800
<i>Other Operating Expenses</i>				
51.	Matchday expenses		-99729,68	-117346
52.	Sponsorship and advertising expenses		0	-1420
53.	Commercial activities expenses			
54.	Property and Facilities expenses		-30416,76	-23717,0000000007
55.	Expenses of Non-Football Operations		-29370,42	-32239
56.	Exceptional expenses			
57.	Other Non-Split operating expenses			
58.	Total Other Operating Expenses	18	-159.517	-174.722
59.	Total Operating Expenses (excluding player registrations)		-984.553	-945.666
60.	Operating result (excluding player registrations)		-13.465	2.215

No.	Name of position	Note number	31.12.2025. Amount in EUR	31.12.2024. Amount in EUR
	Fill only if reporting body (club) uses method that capitalize the costs of acquiring a player's registration			
61.	Amortisation of intangible assets-player registrations			
62.	Impairment of intangible assets-player registrations			
63.	Profit on disposal of intangible fixed assets-player registrations			
64.	Loss on disposal of intangible fixed assets (player registrations)			
65.	Net result on disposal of player's registration when method that capitalize the costs of acquiring a player's registration is used		0	0
	Fill only if reporting body (club) uses method income and expenses for player's registration			
66.	Cost of acquiring player registrations (including Agent/Intermediary expenses)			
67.	Income from disposal/alienation of player registrations			
68.	Net result of disposal of player's registrations when method of income and expenses for player's registration is used		0	0
69.	Profit/(Loss) on Disposal/Alienation of Tangible Fixed Assets			
70.	Profit/(Loss) on Disposal/Alienation of Other Intangible Assets (excluding player registration)			
71.	Total Profit/(Loss) on Disposal/Alienation of Assets (excluding player registration)		0	0
	Finance result			
72.	Finance income			
73.	Finance expenses			-107
74.	Net Foreign Exchange Gains/(Losses)			
75.	Net Finance Income / (Expenses)		0	-107
	Other Non-operating income/(expenses)			
76.	Other Income			
77.	Other Expenses			
78.	Net Non-Operating Income/(Expense)		0	0
79.	Tax Income/ (Expense)		0	0
80.	Profit/(loss) after Tax		-13.465	2.108

Statement is prepared in accordance with the FAM Club Licensing and Financial Sustainability Regulations for Participation in the UEFA Club Competitions and following Manual for the application of the financial criteria of the FAM Club Licensing and Financial Sustainability Regulations for Participation in the UEFA Club Competitions

Financial statement were adopted by the Management and approved for issuing/disclosure on the day:

29.3.2026

Šetalište Kapetana Marka Krstovića bb, 8531

Director/President,

Dejan Kandić - Predsjednik Upravnog odbora

L.S.

Person responsible for compiling financial statement,

Dejan Kandić

Name of the Reporting subject/Football club:
FUDBALSKI KLUB ARSENAL TIVAT

Cash Flow Statement
for the year ended December 31, 2025

for the year ended December 31, 2023

		Current year	Previous year
No.	Name of position	2025. Amount in EUR	2024. Amount in EUR
	<i>Cash flows from Operating Activities</i>		
1.	Cash Inflow from income from tickets		
2.	Cash Inflow from sponsorship and advertising	854179	889436
3.	Cash Inflow from broadcasting rights		
4.	Cash Inflow from commercial activities	49113	61142
5.	Cash Inflow from UEFA Solidarity and Prize Money		
6.	Cash Inflow from other operating activities		
7.	Cash (Outflow) on suppliers for goods and services	-136834	-244147
8.	Cash (Outflow) on employee and other staff	-764793	-697472,999999999
9.	Cash (Outflow) on Intermediary		
10.	Cash (Outflow) on profit and other tax		
11.	Cash (Outflow) on Other Operating Activities		
12.	Cash Inflow/(Outflow) from Operating Activities	1.665	8.958
	<i>Cash Flows from Investing Activities</i>		
13.	Cash Receipts from Sale of Player Registrations		
14.	Cash (Payments) from Purchase of Player Registrations		
15.	Cash Receipts from Sale of Tangible Fixed Assets		
16.	Cash (Payments) from Purchase of Tangible Fixed Assets		-16246,0000000007
17.	Other Non-Split Cash Inflows from investment activities		
18.	Other Non-Split Cash (Outflows) from investment activities		
19.	Cash Inflow/(Outflow) from Investing Activities	0	-16.246
	<i>Cash Flows from Financing Activities</i>		
20.	Cash Receipts from Borrowings-Shareholders and Related Party		
21.	Cash (Payment) on Borrowings-Shareholders and Related Party		
22.	Cash Receipts from Borrowings-Financial Institutions		
23.	Cash (Payments) on Borrowings-Financial Institutions		
24.	Cash Receipts from Increase in Capital/Equity		
25.	Cash (Payments) on Dividends Paid to Owners/Shareholders		
26.	Cash Inflow/(Outflow) from Financing Activities		
27.	Other Non-Split Cash Inflow from Financing Activities		
28.	Other Non-Split Cash (Outflow) on Financing Activities		
29.	Cash Inflow/(Outflow) from Financing Activities	0	0
30.	Net increase/decrease of Cash in reporting period	1.665	-7.288

No.	Name of position	Note number	2025. Amount in EUR	2024. Amount in EUR
	<i>Crosscheck of Cash and Cash Equivalents</i>			
31.	Brought forward at the start of the period		1.176	8464
32.	Net Cash Inflow/(Outflow) in reporting period		1.665	-7.288
33.	Cash and Cash Equivalents at the end of reporting period		2.841	1.176

**CHECK WITH BALANCE SHEET*

TRUE

FALSE

TRUE

Statement is prepared in accordance with the FAM Club Licensing and Financial Sustainability Regulations for Participation in the UEFA Club Competitions and following Manual for the application of the financial criteria of the FAM Club Licensing and Financial Sustainability Regulations for Participation in the UEFA Club Competitions

Financial statement were adopted by the Management and approved for issuing/disclosure on the day:

29.3.2026

Šetalište Kapetana M

Director/President,

Dejan Kandić - Predsjednik Upravnog odbora

L.S.

Person responsible for compiling financial statement,

Dejan Kandić

Name of the Reporting subject/Football club:
FUDBALSKI KLUB ARSENAL TIVAT

Statement of changes in equity
as at 31 December, 2025

In Eur	Equity	Revaluation Reserves	Other reserves	Profit/(loss)	Total
As at 1 January 2024	1505	0	0	-23893	-22388
Increase				2108	2108
Reduction					0

As at 31 December 2024	1505	0	0	-21785	-20280
*CHECK WITH BALANCE SHEET	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE

In Eur	Equity	Revaluation Reserves	Other reserves	Profit/(loss)	Total
As at 1 January 2025	1505	0	0	-21785	-20280
Increase					0
Reduction				-15564	-15564

As at 31 December 2025	1505	0	0	-37349	-35844
*CHECK WITH BALANCE SHEET	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE

Statement is prepared in accordance with the FAM Club Licensing and Financial Sustainability Regulations for Participating Clubs and following Manual for the application of the financial criteria of the FAM Club Licensing and Financial Sustainability Regulations for Participation in the UEFA Club Competitions

Financial statement were adopted by the Management and approved for issuing/disclosure on the day:

29.3.2026 Šetalište Kapetana

Director/President,
Dejan Kandić - Predsjednik Upravnog odbora

Person responsible for compiling financial
statement,
Dejan Kandić

Name of the reporting subject/football club:

FUDBALSKI KLUB ARSENAL TIVAT

Note to financial statements no:

10**Tangible Fixed Assets**

For the period 01 January-31 December 2025

<i>Amounts in EUR</i>	Property	Stadion and equipment	Other (vehicles, office equipment and other)	Ongoing investments and eligible assets	Total
Purchase or estimated value					
Balance as at start of period	824	66064			66.888
Purchase/increase over the period		33944			33.944
Increase due to revaluation					0
Sales/provisions/other					0
Balance as at end of period	824	100.008	0	0	100.832
Depreciation					
Balance as at start of period	769	24556			25.325
Depreciation expense for the current year	25	4162			4.187
Decrease due to revaluation					0
Sales/retirements/other		1024			1.024
Balance as at end of period	794	29.742	0	0	30.536
Present book value					
Balance as at start of period	55	41.508	0	0	41.563
Balance as at end of period	30	70.266	0	0	70.296

Check (pos. 11 BS)

TRUE

Check (pos. 11 BS)

TRUE

Textual part of Note

--

Note to financial statements no:

11**Intangible assets**

For the period 01 January-31 December 2025

<i>Amount in EUR</i>	Player registration	Other intangible assets	Goodwill	Total
Cost of acquiring				
Balance as at start of period		3000		3.000
Increase over the period		3000		3.000
Sale/disposal/other				0
Balance as at end of period	0	6.000	0	6.000
Depreciation				
Balance as at start of period				0
Depreciation cost for period				0
Sale/disposal/other				0
Balance as at end of period	0	0	0	0
Present book value				
Balance as at start of period	0	3.000	0	3.000
Balance as at end of period	0	6.000	0	6.000

Check (pos. 13 BS)

TRUE

Check (pos. 14 BS)

TRUE

Check (pos. 13 BS)

TRUE

Check (pos. 14 BS)

TRUE

Textual part of Note

Textual part of Note

Note to financial statements no:

Investment property

For the period 01 January-31 December 2025

(amount in EUR)

Structure of Investment property	2025.	2024.
<i>Total for year:</i>	0	0

Textual part of Note

Continuation of Schedule C (Form 990) of 2008

Note to financial statements no:

For the period 01 January-31 December 2025

(amount in EUR)

	2025.	2024.
Investments/Financial placements:		
<i>Total for year:</i>	0	0

Information on investments in dependent/related parties-entities

[illegible]

Textual part of Note

--

Notes to financial statements are prepared in accordance with the FAM Club Licensing and Financial Sustainability Regulations for Participation in the UEFA Club Competitions and following Manual for the application of the financial criteria of the FAM Club Licensing and Financial Sustainability Regulations for Participation in the UEFA Club Competitions and in accordance with IAS and IFRS

These Notes were adopted by the Management and approved for
issuing/disclosure on the day:

29.3.2026

Setalište Kapetana Marka Krstovi

Director/President,

*Person responsible for compiling
Notes,*

Dejan Kandić - Predsjednik Upravnog odbora

Dejan Kandić

L.S.

Name of the reporting subject/football club:

FUDBALSKI KLUB ARSENAL TIVAT

Note to financial statements no:

12

For the period 01 January-31 December 2025

(Amount in EUR)

Bank and other loans nad overdrafts on bank accounts	2025.	2024.
Allowed minus bank accounts (overdraft)		
Bank and other loans (long-term and short-term)	17500	
Total:	17.500	0
Check (Σ pos. 23, 24 and 36 BS):	TRUE	TRUE
Overdrafts and loans are paid as follows:		
On reference for payment or up to one year		
From one to 2 years		
From 3 to 5 years	17500	
Over 5 years		
Total:	17.500	0
Check (Σ pos. 23, 24 and 36 BS):	TRUE	TRUE
Less: Current maturity of up to 12 months (shown as current liabilities)		
Check (pos. 24 BS):	FALSE	TRUE
Obligations to settle after 12 months (shown as long-term liabilities)	0	0
Check (pos. 36 BS):	TRUE	TRUE

Textual part of Note:

--

Note to financial statements no:

For the period 01 January-31 December 2025

(Amount in EUR)

Provisions:	Provision category A	Provision category B	Provision category C	Total
At the beginning of period				
Additional provision over the year				
Used provisions				
At the end of period				
Included in current liabilities				
Included in long-term liabilities				
Total				

Textual part of Note:

--

Note to financial statements no:

Equity and reserves

For the period 01 January-31 December 2025

Textual part of Note:

--

Note to financial statements no:

Potential liabilities

For the period 01 January-31 December 2025

Textual part of Note:

--

Note to financial statements no:

Events after the balance sheet date

For the period 01 January-31 December 2025

Textual part of Note:

--

Notes to financial statements are prepared in accordance with the FAM Club Licensing and Financial Sustainability Regulations for Participation in the UEFA Club Competitions and following Manual for the application of the financial criteria of the FAM Club Licensing and Financial Sustainability Regulations for Participation in the UEFA Club Competitions and in accordance with IAS and IFRS

These Notes were adopted by the Management and approved for issuing/disclosure on the day:

29.3.2026

Setalište Kapetana Marka Krst

Director/President,

Person responsible for
compiling Notes,
Dejan Kandić

Dejan Kandić - Predsjednik Upravnog odbora

L.S.

Name of the Reporting subject/Football club:

FUDBALSKI KLUB ARSENAL TIVAT

Note to financial statements no:

Related party disclosures

For the period 01 January-31 December 2025

(amount in EUR)

Name of related party	Income from the sale of goods and services		Procurement costs of goods and services		Receivables from related parties		Liabilities towards related parties	
	2025.	2024.	2025.	2024.	2025.	2024.	2025.	2024.
Majority owners								
Naziv								
Total	0	0	0	0	0	0	0	0
Other related parties								
Naziv								
Total	0	0	0	0	0	0	0	0
Altogether	0	0	0	0	0	0	0	0

Check (Σ pos. 3 and 17 BS and Σ pos. 25 and 37 BS): TRUE TRUE TRUE TRUE

Textual part of Note:

Note to financial statements no:

Intermediaries/agents expenses

In 2025

Amount in EUR

Name and surname of intermediarie/agent:	2025.	2024.
Total	0	0

Textual part of Note:

Note to financial statements no:

Tax Income/Expense (income tax)

In 2025

		Amount in EUR
Income tax expenses	2025.	2024.
Current period tax		
Deferred tax		
<i>Total</i>	0	0

Textual part of Note:

--

Notes to financial statements are prepared in accordance with the FAM Club Licensing and Financial Sustainability Regulations for Participation in the UEFA Club Competitions and following Manual for the application of the financial criteria of the FAM Club Licensing and Financial Sustainability Regulations for Participation in the UEFA Club Competitions and in accordance with IAS and IFRS

These Notes were adopted by the Management and approved for issuing/disclosure on the day:

29.3.2026 Setalište Kapetana N

Director/President,

*Person responsible
for compiling
Notes,*

Dejan Kandić - Predsjednik Upravnog odbora

Dejan Kandić

L.S.

Name of the reporting subject/football club:
FUDBALSKI KLUB ARSENAL TIVAT

Note to financial statement no: **5**
 Cash and Cash Equivalents

For the period 01 January-31 December 2025

Amount in EUR

Structure of Cash and Cash Equivalents:	2025.	2024.
	2841	1176
Total:	2.841	1.176

Check (pos. 1 BS): **TRUE** **TRUE**

Textual part of Note:

Note to financial statement no:
 Accounts Receivable from clubs for Player Transfers

For the period 01 January-31 December 2025

Amount in EUR

Structure of Accounts Receivable from clubs for Player Transfers:	2025.	2024.
Total:	0	0

Check (Σ pos. 2 and 16 BS): **TRUE** **TRUE**

Textual part of Note:

Note to financial statement no:
 Accounts Receivable from Group Entities and Related Parties

For the period 01 January-31 December 2025

Amount in EUR

Structure of Accounts Receivable from Group Entities and Related Parties:	2025.	2024.
Total:	0	0

Check (Σ pos. 3 and 17 BS): **TRUE** **TRUE**

Textual part of Note:

Note to financial statement no:		
Accounts Receivable from Intermediary/Agent	For the period 01 January-31 December 2025	
	Amount in EUR	
Structure of Accounts Receivable from Intermediary/Agent:	2025.	2024.
Total:	0	0
Check (Σ pos. 4 and 18 BS):		TRUE TRUE

Textual part of Note:

Note to financial statement no:	6		
Other Accounts Receivable	For the period 01 January-31 December 2025		
	Amount in EUR		
Structure of Other Accounts Receivable:	2025.	2024.	
Kupci	57958	1462	
Total:	57.958	1.462	
Check (pos. 5 BS):		TRUE	TRUE

Textual part of Note:

Note to financial statement no:	8
Inventories	

For the period 01 January-31 December 2025

Amount in EUR

Structure of Inventories:	2025.	2024.
Zalihe	650	1331
Total:	650	1.331

Check (pos. 8 BS):

TRUE

TRUE

Textual part of Note:

Inventory of materials refers to the beverage inventory according to the stocktaking report as of 31 December 2025, for the hospitality establishment that started operating in March 2023.

Note to financial statement no:	7	9		
Other Assets (Current and Non Current), Accruals and Tax assets	For the period 01 January-31 December 2025			

Amount in EUR

Structure of Other Assets (Current and Non Current), Accruals and Tax assets	2025.	2024.
PDV	0	10135
Aktivna vremenska razgraničenja	391	18971
Total:	391	29.106

Check (Σ pos. 7, 9, 19 and 20 BS): TRUE FALSE

Textual part of Note:

Note to financial statement no:		
Loans/Accounts Payable to Group Entities/ Related Parties		

For the period 01 January-31 December 2025

Amount in EUR

Structure of Loans/Accounts Payable to Group Entities/ Related Parties:	2025.	2024.
Total:	0	0

Check (Σ pos. 25 and 37 BS): TRUE TRUE

Textual part of Note:

Note to financial statement no:		
Accounts Payable relating to Player Transfers		

For the period 01 January-31 December 2025

Amount in EUR

Structure of Accounts Payable relating to Player Transfers:	2025.	2024.
OFK Grbalj	15801.99	
Total:	15.802	0

Check (Σ pos. 26 and 38 BS): TRUE TRUE

Textual part of Note:

Obligation for training compensation Ivan Božinović and Luka Petković

Note to financial statement no:		
Accounts Payable towards Intermediary/Agent	For the period 01 January-31 December 2025	
	<i>Amount in EUR</i>	
Structure of Accounts Payable towards Intermediary/Agent	2025.	2024.
Total:	0	0
	Check (Σ pos. 18 and 27 BS):	TRUE TRUE
Textual part of Note:		

Note to financial statement no:	13
Account Payable to Suppliers	For the period 01 January-31 December 2025
	<i>Amount in EUR</i>
Structure of Account Payable to Suppliers:	2025. 2024.
Total:	116.112 86.987
	Check (pos. 28 BS): TRUE TRUE
Textual part of Note:	

Note to financial statement no:		
Accounts Payable to Social/Tax Authorities for employed and engaged staff	For the period 01 January-31 December 2025	
	<i>Amount in EUR</i>	
Structure of Accounts Payable to Social/Tax Authorities for employed and engaged staff:	2025.	2024.
Total:	0	0
	Check (Σ pos. 30 and 41 BS):	TRUE TRUE
Textual part of Note:		

Note to financial statement no:			
Accruals and Deffered Income			For the period 01 January-31 December 2025
			Amount in EUR
Structure of Accruals and Deffered Income:	2025.	2024.	
Total:	0	0	
	Check (Σ pos. 31 and 42 BS):		TRUE TRUE

Textual part of Note:

Note to financial statement no:	14	15	15	
Other Liabilities				For the period 01 January-31 December 2025
				Amount in EUR
Structure of Other Tax Liabilities and other Current and Non Current Liabilities:	2025.	2024.		
Ostale obaveze za poreze	7461	251		
Ostale kratkoročne obaveze	17105	10680		
Total:	24.566	10.931		
	Check (Σ pos. 32, 33, 43 and 44 BS):		FALSE FALSE	

Textual part of Note:

Note to financial statement no:	16	
Income		In 2025

Textual part of Note:

Ticket revenue: Revenue from membership fees, on various grounds, amounted to €49,113, while the remaining revenue relates to rental income.

Sponsorship and advertising income:

Broadcasting rights income:

Commercial income:

		Amount in EUR	
Structure of UEFA Solidarity and Prize Money	2025.	2024.	
Total:	0	0	

Check (pos. 25 PL): TRUE TRUE

Textual part of Note:

UEFA Solidarity and Prize Money:

		Amount in EUR	
Structure of Other operating income:	2025.	2024.	
Subvencije, donacije i dotacije i drugi iznosi od nacionalnih fudbalskih organa	132750	148192	
Subvencije, donacije i dotacije i drugi iznosi od državnih ili opštinskih organa	432004	384552	
Vanredni prihodi	5512	72221	
Total:	570.266	604.965	

Check (pos. 33 PL): TRUE TRUE

Textual part of Note:

FSCG 132.750€ i Opština Tivat 427.000

Note to financial statement no:	
Expenses of purchase value of goods/materials	

In 2025

		Amount in EUR	
Structure of purchase value of goods/materials:	2025.	2024.	
Total:	-56.057	-69.669	

Check (pos. 35 PL): TRUE TRUE

Textual part of Note:

Note to financial statement no:	17
Expenses	

In 2025

Staff Expenses (players and employee benefits)

Textual part of Note:

Personnel expenses consist of salaries and compensation for coaches and employees in the technical and administrative sectors of the sports organization.

Note to financial statement no:	
Depreciation, Amortisation and Impairment	

In 2025

Textual part of Note:

Note to financial statement no:	18
Other Operating Expenses	

In 2025
Amount in EUR

Structure of Matchday expenses:	2025	2024.
Total:	-99.730	-117.346

Check (pos. 51 PL): TRUE TRUE

Textual part of Note:

Property and Facilities expenses

In 2025

Textual part of Note:

Amount in EUR

Structure of Expenses of Non-Football Operations:	2025.	2024.
Total:	-29.370	-32.239

Check (pos. 55 PL): TRUE TRUE

Textual part of Note:

		Amount in EUR	
Structure of Other Non-Split operating expenses:	2025.	2024.	
Total:	0	0	
		Check (pos. 57 PL):	TRUE TRUE

Textual part of Note:

Note to financial statements no:

Net result on disposal of player's registration when method that capitalize the costs of acquiring a player's registration is used

In 2025

Textual part of Note:

Note to financial statements no:

Net result of disposal of player's registrations when method of income and expenses for player's registration is used

In 2025

Textual part of Note:

Note to financial statements no:

Total Profit/(Loss) on Disposal/Alienation of Assets (excluding player registration)

In 2025

Textual part of Note:

Note to financial statements no:			
Finance income/expenses			
		In 2025	
		Amount in EUR	
Structure of Finance income/expenses	2025.	2024.	
			-107
Total:	0	-107	
	Check (pos. 75 PL):	TRUE	TRUE

Textual part of Note:

--

Note to financial statements no:			
Other income and expenses			
		In 2025	
		Amount in EUR	
Structure of Other income and expenses	2025.	2024.	
Total:	0	0	
	Check (pos. 78 PL):	TRUE	TRUE

Textual part of Note:

--

Note to financial statement no:			
Cash flow statement			
		In 2025	

Textual part of Note:

Cash Inflow/(Outflow) from Operating Activities

Cash Inflow/(Outflow) from Investing Activities

Cash Inflow/(Outflow) from Financing Activities

Notes to financial statements are prepared in accordance with the FAM Club Licensing and Financial Sustainability Regulations for Participation in the UEFA Club Competitions and following Manual for the application of the financial criteria of the FAM Club Licensing and Financial Sustainability Regulations for Participation in the UEFA Club Competitions and in accordance with IAS and IFRS

These Notes were adopted by the Management and approved for issuing/disclosure on the day:

29.3.2026

Setalište Kapetana Marka Krs

Director/President,

Person responsible for
compiling Notes,
Dejan Kandić

Dejan Kandić - Predsjednik Upravnog odbora

L.S.

TRANSFERS TABLE - PAYABLES FROM PLAYER TRANSFERS

as at 28 February 2026

Player details				Direct costs of acquiring the registration in accordance with Article 101. of FAM Regulations						Amount paid/settled		Liabilities		Outstanding amount on 28 February 2026	Amounts settled between 28 February 2026 and 31 March 2026 with the indication of settlement dates in the attachment	Overdue payables balance as at 31 March, 2026 (brought forward from 28 February, 2026) with explanation attached	Amounts deferred as at 28 February 2026 (agreement has been concluded in writing with the creditor to extend the deadline for payment) specifying the necessary dates in the attachment	Amounts disputed as at 28 February 2026 (subject to any claim or proceedings with pending) with short description in attachment	Conditional amounts (contingent liabilities) not yet recognized in the balance sheet as at 28 February 2026
Name	Date of birth	Date of transfer or loan agreement	From club (name of the club)	Transfer/loan fee of professional players (as defined with FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players) paid or payable	Training fee and Solidarity Contribution defined with FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players	Other direct costs paid or payable and other fees	Total amount (capitalisation or costs) of acquiring player registration on 28 February 2026	Total amount payable before/until 28 February 2026	Due date(s)	Liability (balance payable) as at 28 February 2026	Due date (s) for each unpaid element and explanation								
Players				(a)	(b)	(c)	(d) = a + b + c	(e)	(f)	(g) = d - e	(h)	(i)	(j)	(k) = i - j	(l)	(m)	(n)		
Ivan Božinović	38790		OFK Grbalj		11191,33		11191,33	0		11191,33		0							
Luka Petković	40179		OFK Grbalj		4610,66		4610,66			4610,66									
Borrowed players																			
Total											15.802		0	0		0	0		

The table in accordance with Article 101, of FAM Regulations must contain:

<i>The name in accordance with Article 101. (b) FTA regulations must contain:</i>	
1.	All new player registrations (including loans) as a result of transfer agreements concluded in the 12-month period up to 28 February, irrespective of whether there is an amount outstanding as at 28 February.
2.	All transfers for which a payable is outstanding as at 28 February (whether they relate to the release or registrations of players and irrespective of when the transfers were undertaken).
3.	All transfers subject to any amounts disputed as at 28 February (as defined in Part III of Manual).
4.	A transfers table must be prepared even if there have been no transfers/loans during the relevant period.
<i>The licence applicant must reconcile its liabilities as per the transfers table to its underlying accounting records.</i>	
<i>The licence applicant must confirm that the transfers table is complete, accurate and in compliance with these regulations. This must be evidenced by way of a brief statement and signature by the executive body/authorised signatories of the licence applicant.</i>	
5.	The licence applicant is obliged to precisely specify and describe the payment dates, due dates and expected explanations and brief descriptions for the positions shown in columns (j) and from (h) to (n), as part of the statement mentioned above in point 5. If the amount of the obligation is payable in several instalments, it is necessary to show the amount for each instalment with the respective due dates.

Table is prepared in accordance with the FAM Club Licensing and Financial Sustainability Regulations for Participation in the UEFA Club Competitions and following Manual for the application of the financial criteria of the FAM Club Licensing and Financial Sustainability Regulations for Participation in the UEFA Club Competitions

Table was adopted by the Management and approved for Issuing/disclosure on the day:

29.3.2026 Šefalšte Kapetana Marka Krstovića bb, 85320 Tivat

Director/President,
Dejan Kandić - Predsjednik Upravnog odbora
L.S.

For Accounting,
Dejan Kandić

Name of the Reporting subject/Football club:
TRANSFERS TABLE-RECEIVABLES
as at 28 February 2026

Player details				Income/fees from disposal of player registrations				Funds received/amounts paid	Receivables		Due receivables on 28 February 2026	Amounts of receivables settled between 28 February 2026 and 31 March 2025 with the indication of settlement dates in the attachment	Amounts of receivables due as at 31 March, 2026 (brought forward from 28 February, 2026) with explanation attached	Amounts deferred as at 28 February 2026 (agreement has been concluded in writing with the creditor to extend the deadline for payment) specifying the necessary dates in the attachment	Amounts disputed as at 28 February 2026 (subject to any claim or proceedings pending) with short description in attachment	Conditional amounts (potential receivables) not yet recognized in the balance sheet as at 28 February 2026	
Name	Date of birth	Date of transfer or loan agreement	Towards club (name of the club)	Transfer/loan fee of professional players (as defined with FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players) received or receivable	(a)	(b)	(c)	(d) = a+b+c	(e)	(f) = d - e	(g)	(h)	(i)	(j) = h - i	(k)	(l)	(m)
Prijavljiveni igrači																	
Igrač 1	38790		OFK Grbalj														
Igrač 2	40179		OFK Grbalj														
Igrač 3																	
Igrač 4																	
Pozajmljeni igrači																	
Igrač 1																	
Igrač 2																	
Igrač 3																	
Igrač 4																	
Total										0		0	0	0		0	0

The table must contain:

1. All new player registrations (including loans) as a result of transfer agreements concluded in the 12-month period up to 28 February, irrespective of whether there is an amount outstanding as at 28 February.
2. All transfers for which a receivable is outstanding as at 28 February (whether they relate to the release or registrations of players and irrespective of when the transfers were undertaken).
3. All transfers subject to any amounts disputed as at 28 February.
4. The licence applicant must reconcile its receivables as per the transfers receivables table to its underlying accounting records.
5. The licence applicant is obliged to precisely specify and describe the payment dates, due dates and expected explanations and brief descriptions for the positions shown in columns (g) to (m). If the amount of the receivable is payable in several instalments, it is necessary to show the amount for each instalment with the respective due dates.

Table was adopted by the Management and approved for Issuing/disclosure on the day: 29.3.2026 Štalište Kapetana Marka Krstovića bb, 85320 Tivat

Director/President, Dejan Kandić - Predsjednik Upravnog odbora I.S.

For Accounting, Dejan Kandić